



(des)penjant
Anna Hernández-Turné -2007-

Somari

FICCIONS ?

- Alan MAURY, *L'arqueologia abocada*
- Louise ESCHER, *Cèl e terra*
- Sarà LAURENS, *Frairàs*
- Bruno PEIRÀS, *Sus la mar placida*

LO POÈMA ES ...

- Frederic FIJAC, *A quicòm pròche*
- Joan-Claudi BABOIS, *Eslam*
- Jorge Luis BORGES, *Lo Sud* (revirada de l'espanhòl de Joan-Pèire Tardiu)
- Felip GARDY, *Aucèsus tròp matiniers*
- Joan-Pau CREISSAC, *Entre dos (variacions)*
- Anna HERNANDEZ-TURNE / Jaumes PRIVAT, *Converses de l'agach*

GERMANOR

- Jep GOUZY, " *E.S* "
- Helena PORTERAS, *Meditació IV i VI*

CRONICAS

- Pèire PESSAMESSA / Joan-Frederic BRUN, *A prepaus de l'occitan viu e sauvatge*
- Felip GARDY, *A prepaus de la ll.lusió occitana, d'August Rafanell*

NOVÈLAS



john fogli / light & vision's

ficcions

.....?.....

L'arqueologia abocada

- Vèni de recebre las darrières analisis. Res de plan interessant. Encara se se son pas trompats, diguèt, clavat a son ecran.

Vesiáí tot aquel tèxt de chifras e de letras, de còps en roge o de còps en verd. Gausavi pas li demandar de que èran. Puèi, subte, se cunhèt al fond de la cadièra, las mans suls uèlhs.

- Encara un jorn de mai. Cal i anar ! apondèt.

Se virèt, me faguèt signe de m'assetar e li ofriguèri lo café que beguèt de nonent.

- Encara un jorn, encara, me disi cada matin, despuèi que soi aicí. Coneissètz l'arqueologia ?

Li respondèri de non, o que la coneissiáí pas qu'un pauc.

- Sètz urós coma aquò ! Que val melhor atal que de la conéisser o creire qu'òm la coneis, e pèdre sa fe, jorn aprèp jorn, coma lo fial d'una aiga que s'escampa d'un pesquièr dusca lo secar quand avèm besonh de beure. Repàpii totjorn lo meteis sicut dins mon cap, que los rapòrts que fau devon èsser faciles, optimistas, realistas, e sens soscadas personalas, coma nos o mostreron a l'universitat. Mas, ieu sabi tot, e pòdi pas o dire dins una lenga tecnica, cada jorn, coma un jornal de bòrd, capitani d'un vaissèl trevat, a la recèrca de la tèrra incognita. Mas i a un quicòm que truca, ma tèrra es pas ronda, s'estira al ponent ont jamai un solelh va pas dormir.

Agachava lo plafon, aclapat dins sa cadièra. Li serviáí encara de cafè. Beguèrem sens parlar. Pensavi que caliá pas dire res pus, que quand li agradaríá me demandariá : " E vos, de que ne pensatz ? " o quicòm mai. Sabiáí qu'aquò's pas a ieu que parlava, se parlava a el meteis, coma tots los matins bèls de sa vida de vièlh, qu'èri per el sonque coma l'ombra de son arma que trevava defòra, de mai en mai luènh, duncas que la còrda que la ten se pete, duncas que son còs se mude en lusèrpas, avanit, jos un solelh mesclat de fuòc negre e roge.

- Me'n vau vos o dire tot, o al mens assajar, a vos estrangièr, que venètz de sabi pas ont e que volí pas o saber. Saique, i podètz pas gaire comprene quicòm, e me'n garci. Parlar per tal que i vegi clar, linde. Cresi. Es a dire veire çò qu'es davant ieu, lo cèl, lo monde que ritz o lo que plora, l'aucèl que se banha dins l'aire, las cambas leugièras de las femnas, las pesadas d'un pè de rainal dins la fanga, lo cant del vent, mas mans. Atal veirai un grand tablèu de blau prigond e sideral desbordant de son encastre, l'orizont bèl immobil, ont un estralh negre e linear caminariá minuciosament, sens saber res del movement sens fin del còdol roge pausat a son costat,

luna pimparèla, per lo mirar, m'i negar e ne far lo miralh de mon arma, de mon nom.

L'orizontalitat e l'immanència m'èran interditas tre la debuta de mos estudis. Caliá seguir las règlas. Tròp jove per o percebre. Los nòstres mèstres nos ensenhavan la fonsor, la prigondor. Se d'un libre, d'una istòria ne compreniam pas res, nos disián de ne legir d'altres que nos ajudarián. Se trapàvem una granhòta, li caliá desrabar las patas per endevenir son anar. S'escotàvem de musica, nos fasián comptar los instruments de còrdas, de vent, de percussion. Nos fasián aprene lo jorn de naissença del paire e de la maire del rèi decapitat. Qu'i aviá totjorn un daquòs davant o damont que nos mancava per ne saber lo sens, o mai, ne sentir solament lo fresiment, lo resson, la sensualitat, la materialitat. Atal seguèri los precèptes de mos mèstres saberuts e arribèri aicí, un còp era. Era mon primièr talhièr.

La debuta de la construccion de l'estacion èra estada començada quand se mainèron que jol sòl s'i trobaven d'òsses. D'òsses umans que mandèron a l'universitat e que nos fasiam un bonur d'analizar per ne cercar l'atge e lo sexe. Nos adralhèrem atal amb aquel molon de micas del temps passat, qu'era pas tant luènh. Mas a pro pena aviam acabats que lo cap de talhièr de construccion sonava nòstre mèstre per li mostrar de pèiras, aquelas que se trobavan jols òsses que veniam de trobar. Lo travalh a l'estacion preniá de retard e lèu mon mèstre me convidèt a i anar veire enllà amb el. I vegèrem alara las lausas negras, plan liscas, lusentas de frescura, de 1m 07 de costat, e de costats i n'aviá tres, de perfièchs triangles isocèls, plan pausats, amb sonque un infime interstici entre-mièg. Es aicí que ma vida cambièt. Mon mèstre n'era surprés e lo vesi encara a caminar suls fusts qu'avián posats sus las pèiras, de longa, los agachar, sens dire pas res. Tornèrem cap a l'universitat e demorèrem muts per una setmana. Degun lo veguèt, embarrat dins son burèu. E puèi lo jorn ochen, me faguèt sonar. Era a la fenèstra, darrièr sa taula de travalh, drech, e agachant defòra los camps ont, enaigadas per un riu abrondat, se vesían de veirièras beluguejantas a la lum cambiadissa del jorn.

- Nos cal i anar. T'ai causit per ne far l'estudi amb ieu. Farem totas las analisis que t'aprenguèri. Demorarem benlèu pas mai de tres jorns per tot acabar. Com'aquò, poiràn contunar de bastir aquela estacion. Aprèsta-te, e a deman matin, sèt oras. "

Eri plan surprés e urós d'aquela promoción, mon primièr talhièr de construccion amb lo mèstre. Dormiguèri pas aquela nuèch, mesclada de soscadas e de sòmis. A las sèt oras, prenguèrem sa veitura e aprofitèt lo viatge per me far son analisi. Per el, aviam trobat un siti neòlitic d'òssaments umans, un cementèri, coma n'i a tant, e voliá ne prendre

quelques lausas per ne conéisser la provenença.

Tanlèu arribats, nos butèrem al trabalh. E de far de fotos, de prene de mesuras, delimitar lo perimètre de la cèrca, que l'espandi descobèrt èra pas gaire bèl, saique un carrat de sièis mètres. Puèi pensèt qu'èra pro per ne prene las pèiras. Atal faguèrem, e amb l'ajuda de quelques trabalhadors, entreprenguèrem de las tirar amb precaucion. Mas lo nòstre esto-nament fuguèt quicòm quand, a la premièra pèira levada, los troberèm, blancs e belugants de frescura, los òsses. D'òsses dejós la premièra pèira e dejós totas las autres, que nos triguèrem de desliurar. La cara de mon mèstre n'èra de cera, sens cap de senhal d'una expression minima que m'auriá facha comprene la secreta pensada que la vista d'aquels rèstes umans aviá facha espelir dins son sicap de saberut e que m'auriá ajudat a li pausar una question, la question del que sap, la question que la resposta n'es sòrre, un parelh question/responsa apariat coma dos dançaires de tango argentí, ligats per celebrar l'unitat del mond, l'un dins l'autre, a virar e a tornejjar dins la fonsura d'un bar d'un barri oblidat, entre villa e campèstre, aquí ont las lèis dels òmes e las de la natura existon pas, lo cotèl rebalant sus las espatlas dels dos còsses, vira que viraràs, per que jamai la mòrt los agafe pas.

- N'anam prene quelques-uns per ne far l'analisi ? ciò demandèri. Aquela question èra pas la qu'esperava...

- Puta de monge ! N' de Diu ! me cridèt. Reclama-me tot aquò, e lèu ! Desbarrassa-me d'aquel fatràs e buta-los ont vòls ! Sona los trabalhadors per t'ajudar ".

Aquò faguèri, e al cap de quelques oras, los òsses tirats, una lausa, de lausas triangularas, negras, èran davant nosautres. Encara !

Era lo darríer còp que veguèri mon mèstre. Me deman-dèt de demorar aquí e de perseguir la cèrca, de li mandar de rapòrts cada jorn, en premièr per corrièr, puèi amb l'internet. Me respondèt gaireben pas o disiá de contunhar. Fa d'annadas. Benlèu serà mòrt sens que o sàpii. Mas totjorn me disiá de perseguir... E curavi, amolonavi d'òsses, de lausas, los analisavi, los comptavi, los numerotavi, los marcavi, e la maquina los preniá cada setmana sabi pas ont, duncas uèi, duncas aquel traucàs, sens fons, ont cada jorn passi a cercar la fin d'aquel revolum de las edats e del temps, e ne far ciò que serà l'òbra de ma vida : l'anús terrèstre!

La claror del matin començava de despessir l'es-curina del membre. La matinada fasiá venir rosat l'air e la cara del vièlh. Una cara ont son agach se perdiá dins son arma. Pertot de libres, papièrs, jornals, revistas, pausats sus de laissas, sus las taulas, sul lièch, lo

ponde. Dins un canton, d'òsses, de pèiras negras. Se fasiá un silenci terrible aprèp son long monòlg. Aviá la testa que virava. Me levèri, durbiguèri la pòrta e aquí lo veguèri, lo trauc. Degun encara dins lo ròtol. Lo potz esclairava sa boca per far paréisser pus marrida la negror de son fons. Los dos elevadors, un servici als trabaixadors e l'autre per los aplechs o las tròbas, èran en naut, contra la paret ont montavan, davavan sus de ralhs. Lo vièlh se sarrèt de ieu.

- Vaquí mon monde de cada jorn. Vos ai parlat de tot aquò e me ne desencusi, que n'ai dich tròp o pas pro, que repàpii e me'n sovèni pas, qu'es benlèu ma memòria que se'n va. I a tròp de temps que tot aquò a començat e la fin punteja, per ieu tanben. Que degun contunharà pas aquel trabaix, que lo monde m'a doblidat.

Gausèri li respondre, per l'apasimar, cresí :

- Avètz plan fach çò qu'òm vos aviá demandat. Aviatz una missió e podètz èsser content de l'aver complida. Se lo vòstre mestre èra aicí, o vos diriá. E de joves vos segràn per acabar aquela descobèrta. Vòstre nom serà dins totes las encyclopedias, solid, que vòstre trabaix serà destriat coma una òbra màger per l'umanitat, pr'amor que dobrirà de camins novèls a d'altres cercaires. Atal se fa lo monde melhor, diguèri per ne finir sus aquel subjècte que ieu tanpauc ne vesiá pas la fin... Mas aquò l'amatiguèt pas e mai lo reviscolèt.

- Mas s'aviá un estudiant, un sol, per prene la relèva, sabi çò que li diriá. I a mai que dins la fonsor de la tèrra que cal cercar. Nos sèm enganats. Se i aviá quicòm a trobar aicí, li diriá d'espandir tot aquel siti alentorn, de desrocar les parets que l'enclauson. Tre la primera jaça de lausas, caliá liberar las broás, e ne veire lo cap, lo dessenh definitiu, la cara entière, aquí ont s'arrèsta son mistèri, a la talvera ont un altre daquòs comença, un altre monde. Atal la realitat nos seriá apareguda. Nos a mancat l'oritzontalitat, una pensada leugièra, aeriana, una vision de l'espandi infinit (...)

tirat de *Linha*, roman.

Cèl e tèrra

Las estelas que del som agachavan la tèrra vesián las montanhas, e las ribièras, e las vilas tanben que se bastissián. Vilas de marbre lusent, vilas de calquèr daurat, una mai que mai que se disiá vila de lum, estelada de candelas. Nòblas totas, bastidas qu'èran per durar, amb un visatge que jamai de sègle en sègle cambiariá pas ; e, e mai foguèssen pro fièras d'elas, plasián al regard d'amont.

Lo mond aval bastissián e bastissián, pertot s'i èran installats, e vengueron enfin dins la val d'un fluvi, entre las doás mars, que la tèrra èra feconda, e lo temps ensolehat. I aviá de tot, fòra de pèira, mas lo mond, coma tenián a i viure, e coma cresíán a lors talents, i volgueron pas veire cap de problema. E mai s'avián pas de pèira, prendrián la tèrra per ne far de bricas. Comencèron alavetz de bastir, dins aquela matièra qu'avián confeccionada ; e las estelas desvirèron lor agach de la vila que naissiá, qu'esprovèsse pas sa vergonha. Jamai l'au-rián pas volgut tornar agachar, que li volián esparnhar tot çò possible.

Mas l'estela, per remplir son eternitat de vida, coneis pas que doás causas : espandís tranquillement sa lutz, e agacha. Es tot. Agacha doncas, del vèspre que se lèva fins a l'alba que se va jaire ; e li es de mal defugir quicòm per totjorn. Aital n'anèt d'aquelas, que finiguèt plan que lor agach tombèt sus la vila de brica. E i demorèt.

I aguèsse agut jamai un temps per plànher la vila, èra passat. Lo mond en la bastir avián comprés que la caliá far non pas a l'imatge, mas a l'esperit de las autres, es a dire, filha de sa tèrra. Vila doncas de jòia e de calor. Que lo solelh saludava en sorire, qu'espandissiá sus los qu'i vivián aquel meteis sorire. Qu'espelissiá de vida.

I aviá de mond que volián quilhar de bastiments bèle e impausants, e de vertat la brica se prestava plan a totas las fòrmas que lor plasiá de li donar ; mas se refusava a prene l'aire de sufisença que corona a l'acostumada d'edificis atal. Sorisiá, e fasiá de l'ostal mai fièr un amic. Aital donava a l'ostal mai paure una dignitat, que, pas tan cara coma la pèira, èra a man del mond qu'autrament lor auriá calgut bastir en fusta o en argila. E la vila se vestissiá aital de son acordança particulara, una mena d'unitat pr'amor de la brica, l'unitat dins la variacion. Que la brica ela èra pas unifòrma, mas coneissiá tota la variacion de color de sa tèrra : un drin mai viulet aicí, un drin mai jaune aquí, aicí roge, aquí ròsa, cambiava tot lo long de la jornada segon la lutz ; e pasmens lo tot s'endeveniá.

Encantava. Encantava fins al quite fluvi, que sortiguèt de son lièch per se n'aprochar, e en la sarrar dins sos braces n'emportèt de tròces. Lo mond alara tornèron bastir, dins l'es-

til de lor temps, e se mastèron, alprèp dels ostals vièlhs, d'ostals joves. Aital la mèscla s'espandiguèt, de la brica als ostals, que lor variacion creissiá totjorn, en respectar l'unitat de la matièra. E la vila prenguèt una proprietat coma se n'èra pas jamai vista, la d'un etèrne jovent que cambiava sens cambiar.

Que cap d'ostal dura pas totjorn ; lo fluvi èra tròp tempestós per la daissar tranquilla ; e lo mond s'acaravan a tornar bastir. Faguèt que i aviá d'ostals de tots los tempses, de carrières vièlhas que lentament morissián, de carrières joves que venián de nàisser en espel. E tota aquela mèscla s'apariava, coma la brica que n'èra bastida. La vila èra venguda causa viva, que se renovelava, que veniá mai fonsa, e per aquò, per amor d'aquò, demorava fisèla a l'arma sieuna. Aviá sas dècas - qu'es aital la vida- mas s'oblidavan per amor de sos encants.

Lo mond avián quilhadas de torres que fasián s'arrasar vila e estelas. Mas ne demoravan pro luènh. Tròp luènh. E n'i aguèt que del cèl davaleron, sola nèu qu'i tombèsse, sus la plaça que servissiá de còr a la vila, ont lo mond se retrobavan, se parlavan, tenián lor mercat, o simplament se tenián, al mitan de la crotz que se n'èra ondrada, a far de vòts.

Avián presa la crotz coma quicòm de magic, tal un pentagrama del país. E las estelas, en davalas suls dotze ponches de la crotz, la faguèron venir mai magica encara. Que ara quand vesíá espargits pel sòl a son entorn los astres, lo que se teniá al centre de la vila se trobava al centre del cèl. E aviá pas tòrt. Que, se demorava d'estelas al som, i demoravan a agachar la terra, çò que ara voliá dire " agachar la vila ". S'èra tot doçament, irresistiblement, destriada de las autres, atirava tot regard coma lo solelh atira lo visatge d'una flor ; lusissiá per son arma, per l'amor que li vodavan, d'una lutz -enfin- d'estela, que, un còp alucada, s'escantiriá pas jamai.

Ne va dels òmes coma de las estelas : es vila que se quita pas. Emai ne fòranhem, nos'n despartissèm pas. Nos demòra son image dins los uèlhs, nos demòra sa lenga dins las aurelhas, nos demòra sa calor dins lo còr. E mai - jamai - un jorn - aquels recòrds venguèssen a passir, avèm sonque de levar los uèlhs cap al cèl. Elas cambian pas, amont : peisses del fluvi, taur de la ferià, feda, aret, cabra del val, arquèr medieval e Vièrja Roja, las i tornarem trobar, totas, que velhan sus nosautres coma sus la vila.

Vila qu'es pertot, vila etèrna.

Frairàs

Si semblan totei lei jardins publics en Anglatèrra. De còps, coma aqueste, son un simple exagòn, environat de barriera pintradas de verd, ambé d'aubres, de bancs per se pausar, de jòcs e de tobogans per lei pichòts. I a de pijons, amai d'esquiròus gris (importats deis Americas que son mens salvatges, mai agradius per lei toristas e ara, tan nombroses qu'an fòrbandit lei esquiròus ros de l'illa), de mamets que li donan de manjar, d'enfants que li corron après, de maires ambé sei nenets, de jovents ... Coma de costuma, un divendres de l'après dinnada, es suau lo jardinet.

Un mossuròt vestit d'un costum negre si manja un cardbury e gita l'embalatge dins l'alèia, l'èr absent.

- Lo monsur en negre. Portatz aqueu papafard a la bordilha, se vos plai.

Lo monde demòran nècs. Una votz neta e ferma mai d'una fòrça rasonabla es sortida dau nonren. Sembla davalar dau cèu sus lo copable. A l'entorn d'eu, lei gènts se senton pas dins son centre. Quauqueis uns son espantats, esfriats que de segur comprenon pas, mai d'autres son trufandiers, coma se se dobtavan qu'aquò arribariá. Tot roge e desvariat, l'òme gacha en l'èr coma se poguèsse veire d'onte ven. Davant lo vuège, après un moment d'esitacion, l'òme pren l'objècte lèu-lèu, vira sus eu per un darrier agach ais alentorns, enrabiad de pas trobar d'explicacion e lo torna a la bordilha, coma li fuguèt comandat, avans de desaparéisser.

Quauquei minutas après, un jove fòrça "in" acaba sa cigarreta e laissa tombar son mochonet.

- Jovenòme. Es enebit de gitar lei cigarretas au sòu. Portatz aquela a la bordilha se vos plai.

Lo tipe tressauta coma se li avián tirat dessús. Ambé de grangs uelhs, regarda a drecha, a senèstra per veire lo policier ò lo gardian qu'auriá poscut lo suspender e pren quasi paur de veire degun. Obedís, inquiet mai pas gaire vergonhós. Un pauc après, una dòna de la rauba roja oblica son Dr. Peppers sus son banc e se fai espòussar leis arnas :

- Dòna, es enebit d'abandonar lei canetas aquí. Portatz-la a la bordilha, se vos plai.

E aquò per la mema votz, davant lo monde totjorn esto-nats ò escarniós. Après aver complit l'òrdre, un pauc tremolanta, se vira e desvista lo païsatge sensa comprendre.

Encara mai tard, doas joventas, vestidas de bombets blancs e de pètas-en-l'èr en tartan verd e roge, s'assetan sus l'embarranca dau pelenc. Rison en trasent de pichòts quieulets, coma d'enfantons que fan una bestiesa per faire chaurilhar sei gènts. La sabonada tarda pas:

- Damisèlas, es enebit de s'assetar aquí. Levatz-vos, se

vos plai.

Tressautan mai se'n van en brofant lo rire davant lei bònei gènts que desapròvan aqueu comportament. Aparentament, se son ja fach agantar.

De tot segur aquela votz sortida dau cèu per donar un pren-te-garda au monde es pas dau tot subrenaturala. Un observator adrech, en agachant ben, veirà d'apertot de pichòts naut parlaires, modèles menurets mai poderós, fissats solides sus chasque lumenier ò tot endrech un pauc en nautor, sus quaqueis aubres, sus de piliers electricos ... En mai d'aquò, s'avisarà que sota chasque naut parlaire s'atròvan de micrò-cameràs de susvelhança. Cameràs e naut-parlaires son ligats dins lo même pretzfach e çò que filman aterrís dins una sala de contraròtle a quaqueis quilomètres amondaut.

Una sala escura, qu'es dei servicis de la Comuna, onte lusís una paret gigantassa d'ecrants de contraròtle. N'i a au mens vint e cinc. Semblan de garlandas de Nové arrenguieradas, cluquejantas dins sei lumes cambiants de lònga. Clic, lo centre de la plaça, clic, lei jòcs publics per leis enfants, clic, sota leis aubres, clic, l'espaci de pelenc, clic, lei bartàs ...

Un òme baileja aqueu patchwork movedís. Dins lei lumes inquietants que si projectan per en dessota, sembla esfriant. Leis ombras cargan sei trachs e dona d'èr a un masca engaunhant de Kabuki. E pasmens, en plen jorn, semblariá quau que siegue. Un òme ordinàri que la cinqüantena e una vida dei duras li a botat de pes sus lo ventre, leis espatlas e leis ancas e de coissinets vesibles sota l'unifòrme de la comuna. La carn peluda e bodenfla despassa un pauc de la cenza sota la camisa bluia. Lei lumes solets donan a sa cara aquel aspècte d'actor de film d'rror deis annadas vint. Una barba en colar e una mostacha grisa ais entorns de gautas pesantas, amb' au mitan un nas tan pichòt que se vei gaire. La tèsta pelada sus lo davant, mai de pèus grisàs ligats dins un catagan sus lei tempes. Si vei pas ren deis uelhs, protegits per de lunetas negras, carradas, onte se rebaton leis ecrants. Quand sa man drecha se lèva per manejar lei botons, si pòu veire que chasque det es tatoat d'una letra diferenta e fan L.O.V.E. legitms ensembs. Sus la man senèstra, que ten lo micrò prest a servir, se veson lei letras H.A.T.E.

Lei gents qu'an coneissut William "Bill" Bolly qu'èra jove aurián de mau ara per lo reconóisser. La vida de Bolly ne sembla d'autrei, totei congrelhadas per l'èra Thatcher. Sensa lei refòrmas economicas, auriá fach coma lo paire. Auriá contunhat a l'usina. Mai aquestei refòrmas e la cauma dei minaires de 1994 fuguèron la mauparada que cambièt tot per Billy Junior. Lo liberalisme novèu li faguèt perdre son emplec, e perdre son emplec li faguèt seguir de companhs fanatics dau clube de Manchester United. Una cava mena l'autra. Fasiá lo salut nazi pendent lei partidas, gitava de fusadas, esquilava

coma un singe quand tiravan lei jogaires negres, bacelava aquelei dei camps contraris ... Un jorn, un de sa chorma qu'èra tanben professor de literatura dins lo licèu venguèt ambé aqueu tatoatge sus lei mans. Disiá en risent qu'èra un simbèu grand de tuert e qu'aviá ben servit a aqueu que l'aviá portat. Alara fuguèt la mòda puei la règla de si faire tatoar lei mans dins la banda. Sensa se pausar mai de questions, ben segur, se lo faguèt faire tanben. Fuguèt lo bòn temps per eu, un temps de libertat e de foliá. Mai deviá passar, aquel estrambòrd.

Socialament, Bill contunhèt de viure de caumatge e de pichòts travalhs. Fins au jorn qu'a una serada au pub, ambé sei companhons, li semblèt qu'un "paki" li manquèt de respech. Dins lo varalh que seguiguèt, Bill si creguèt d'aver tuat lo gus. Sachèt pas jamai çò qu'èra devengut, que la polícia lo venguèt pas quèrre l'endeman, nimai lei jorns següents. Es a-n-aqueu moment que Bill comprenguèt qu'anava trop luenh. Faguèt sa demanda per un emplec a la comuna e l'obtenguèt per còp d'astre.

Per quauqu'un que jamai li aviá semblat possible qu'aguisse de poder sus sa vida, aqueu travalh fuguèt una liberacion. Ara, trobava una logica a totei lei mauparadas que l'avián agut aclapat. Quand seguissiá seis amics, èra normau per eu de luchar còntra l'equipa advèrsa. Èra normau de protegir sa superioritat naturala còntra leis autres. Ara, èra normau de travalhar dins l'autoritat comunala per lo ben de totei amb aqueu prototip de susvelhança visuala directa encara en experimentacion. Èra normau d'obedir e faire obedir leis autrei en tota legalitat. Per faire respectar la lei.

De'n promier, coma si podiá faire de "snapshots" ambé lei cameràs de la comuna, prenguèt de fotòs de gènts que venián sovent, totjorn per ajudar e facilitar lo manteniment de l'òrdre. Puèi dins l'intencion de faire un melhor servici per la comunautat, comencèt de téner un quasernet deis abituats. E mai se saup pas sei noms, coneis sei trajèctes, cu rescòntra cu (dins lei liames sacrats dau maridatge ò pas), cu es lo mestre de tau o tau chin ò tala china.... Lei collègas aurián pas comprés. Èra la tòca de sa vida, obedir a la lei, au poder, bastava que li diguèsson çò que faliá faire. E mai se pausèsse pas gaire la question de çò qu'èra la lei, ont èra lo poder ...

Soventei fes, li venguèt l'idèia d'i anar de nuech, veire lei passejadas dei filhassas pinturadas ambé sei colors de Bèu l'Òli, dei clients dins sei veituras, dei macarèus e dei machòtas, lei fotografiar, e mai lei filmar. De còps que i a si demanda se porriá pas contrarotlar un pauc tot aquò, de jorn coma de nuech. Fau saupre manténer la vida en comunautat e son ròtle es d'ajudar lo monde, e mai fuguèsse ambé de biais un pauc extrèmes. De lònga, lo poder lo quita pas e lo vòu faire respectar.

Un jorn, una filha de la pèu bruna, deis uelhs bruns, de

la trena lusenta coma d'aiga sorna, apareis dins un recanton de l'ecran e ven s'assetar sus un banc per manjar son lunch. Una d'aquestei que li disiá "pakis" aperabans. Manja, trobet per trobet, bèu d'aiga de sa botelha, gita l'embalatge a la bordilha ... E mai lo suspren fòrça la presença d'aquela filha dins aquesto quartier dei bancas gròssas, aquela d'aquí fai ges de mau : adonc, branda pas, lo Bill. E puei, au bot d'un moment, en fàcia de la filha ven s'assetar un jove. Un blondinàs deis uelhs blus e dau costume burrèu. Un Hooray Henry, segur. Un tipe de la banca tanben o quauqua ren de parier. La filha li sorris e l'autre bedigàs la saluda.

Se compòrtan coma de collègas, d'un biais mai que correcte. Ren a dire. Tan pièger. E mentre que charran e se remiran, jamai lei naus parlaires a son entorn avián tan marchat. E mai per pas grand cava, quauqu'un que rèsta trop sus lo camin, quauqu'un que tuba la cigarreta sensa manco l'aver encara gitat, lo mochonet. La vòtz de Bill a un ton mai sec e despacientat que de costuma. Dins la sala de contraròtle, sarra lo micrò. Lo tatoatge ven encara mai negre. S'apasima quora lei dos pichòts nècis insolents se'n van de son jardin. Au Bill, lo bofe li ven siulant e fòrt.

Lei jorns següents, lo travalh e la susvelhança contunhan coma aperabans, sensa problema. Lo Bill a oblidat l'incident de la filha. Au mens, assaja. Tot sembla ben suau, franc de quauquei gents amassats que reconeis pas. D'inconeuguts que de tot segur son jamai passats per aquí. D'en promier, se ne'n socita pas lo Bill. Qu'es ja arrivat que i ague un pauc mai de monde que de costuma, e de noveus en mai d'aquò. Aquestei restan sensa bolegar e semblan d'esperar. Quauqueis-uns regardan ais alentorns coma se cercavan quauqua ren. D'autrei agachan sa mòstra e puei d'un costat e de l'autre. E subretot demòran aicí, au bèu mitan de la plaçòta. Pasmens dau mai lo temps passa, dau mai lo grop creisse fins que l'endrech siegue clafit de monde. Aquò, au Bill, li agrada pas. Li agrada encara mens que siegon de gents pas encartats dins son quasernet. De gents joves ò mens joves. De fremas en rauba ò pantalons, de mamets, d'òmes vestits de jeans ò que cargan la caravata, e ara n'es segur lo Bill qu'en-tr'elei se conoissen pas, aquestei. Sa vielha excitacion d'avans lei partidas se desreveilha, lo meme fremiment que rampava sus sei braç, sus son cap, que fasiá cluquejar seis uelhs quand sabiá que la còla rivala atacariá. Un sentit de joinessa flame nou que si ramentava pas. Enfin, d'accion, que. Sei doas mans se sarran. Levariá sei ponhs, cercariá sa vielha cadena de fèrre per reflèxe, se portava pas son unifòrm.

Vai arribar quauqua ren e espèra, lo Bill, coma, dètz ans fa, esperava dins la carrièra, au mitan de sei companhs, que l'enemic se roncèsse.

E tarda pas. Quand la plaça es negra de monde, subran

lei gents furnan dins sa pòcha, dins son sac de man ò d'esquina en même temps. Sembla una èrsa de caps baissats, de mans que s'activan, febrinèlas. E tot d'una, coma la "Òla" dei partidas de fotbòl, sorton toeis ensembs ... de camescòpis. Ara, davant lo Bill petrificat, leis ecrans de contraròtle mòstran una revolunada granda de gents que van d'un costat, de l'autre, ambé, pegat sus l'uelh, un camescòpi, e que filman tot çò que s'atròva sus son passatge. Semblan aquesteis automatas ancians de relòtges que viran e dançan dins lo même geste, eternalament, sensa se parlar nimai se veire. Una joventa filma un banc, un òme vielh filma d'aubres, un garçon filma lei jòcs dei pichòts. Son ben un seissantenu a virar e filmar, sensa ren dire. Tot se passa dins un grand silenci davant un cieucle de passejaires espantats que, coma lo Bill, fan pas partida de l'istòria. Davant la dansa de la còla de robòts cameramen, e mai leis auceus semblan s'acatar. S'ausisson soletas lei veituras a costat.

Compren lo Bill qu'aquò's una "flashmob." De colhons que se conoissen pas se dònan rendetz-vos per internet dins un endrech ò un autre e pendent quauquei minutias sautan, fan lo semblant de s'esvanir, demandan l'ora ai gents, se compòrtan coma de tòtis puei se'n van. A Londres, dins lo Musèu d'Istòria Naturala, un centenat d'aqueleis espòutits faguèron un rambalh terrible davant lei gardians completament despassats.

E sentís lo Bill qu'ara es eu que sarà despassat se fa pas quauqua ren e lèu. De la colèra, giscla dau fautuelh, enrabiad de veire son òrdre trebolat per d'arlèris. Pasmens, s'aquò's una galejada dei marridas, fan ges de mau. De rasons d'intervenir, legalament, n'i a pas. Puei s'avisa lo Bill, espepissant seis ecrans, que la còla incoerenta comença de si faire quauqua ren de coherent. Ara lo grop negràs se dessepara per se sarrar en pichòts grops pròchi dei cameràs de susvelhança, coma un formiguier que s'organisa. Sus chasque lumenier, aubre ò pilier electric, filman lei gents de la flashmob, chasque camerà que veson. Ai pès d'aquestei, un desenat de personas lèvan l'uelh negre e vueg en respònsa a un autre uelh negre e vueg. Ara, la paret d'ecranks es venguda gigantassa e multiplicada per leis nombrosei traucs escurs que la divisán. Bill se sentís gaire lo mestre de la situacion puei qu'es eu, ara, lo caçum espepissat per lei cameràs.

Alara, sei mans, violetas de la colèra, s'activan sus lo clavier. La ràbia li fa mormolhar de cavas vagas e preissadas, dau temps que lei dets tatoats, cliquetants, semblan volar e dançar coma aquelei d'un pianista. E quand a acabat, un concert d'udolaments e de bramadissas li respònd coma d'aplaudiments. Bill ven d'accionar au maximum, per lo biais de l'ordenador, l'asaigatge automatic en plen sus lo monde. L'aiga giscla amb un bruch de petaradissa.

- Es enebit de me filmar ! Ara, fòra de mon jardin ! tròna sa votz coma la chavana.

E vei lei "flashmobians" fugir en quieulant, jurant, dins una escorreguda desordonada de cambas e de braç banhats. En quauquei minut, la plaça es vuejada e se destria encara, sota lei arcs de seda beluguejants dei jòcs d'aiga, un sac d'esquina oblidat que sembla ara un sac de bordilha tot conflé e moligàs, de cauçaduras perdudas dins la fanga ... Lo jardin dona d'èr a un camp de batalha macat de plueja e mai se sei colors de prima reviudadas ne'n son que mai bèlas.

Lo bofe li torna suau e regular au Bill. Es totjorn solet. Ara, lo baticòr dins seis aurelhas que lo rendiá sord s'es arrestat. Pren son fautuelh e lo redreiça, amòrça l'ordenador per veire puei seis ecrans onto tot es mai ò mens normau. De sa man drecha, lo gròs det levat, braca lo guinnaire sus l'ecran, puei lo serra de sa boca e bofa dessús. Mima lo gèste de jonglar avans de lo tornar ambé un sorrire satisfach dins un hols-ter imaginari.

- Voei, l'òme ... La lei, aquò's ieu !

Sus la mar placida

Una nau fracassada m'escampèt sus aquel ròc, aquela iscleta, aquel monde.

Embarcats sus la mar granda aviam fugit, quelques-unis, la sauvatjariá dels òmes, la famina, las malas-aigas, l'aire enfalenat, las poscas nucleàrias, la vida empoisonada.

Lo nòstre capitani, un italian de Vicenza, sabiá que nòstre viatge èra sens fin, sens esperança, sens tèrra promesa. Un viatge que digús ne tornariá pas !

Aviá lançat la nau, de nuèit, sus aquells secs qu'afloravan l'aiga.

D'aquel naufragi èri lo sol rescatat. M'èri trigossat, ensagonsit, raspitat, buf-cort, mòrt mai qu'a mièjas. Aviái trapat una font d'aiga doça, un miracle, una sorga ! N'aviái begut e me n'èri lavat las plagas.

Aviái dormit, de temps... I aviá de que viure, aquí.

Qualques arbres e boissons portavan fruchas, fuèlhas, noses. Desterrèri raices de bon machugar. Pels ròcs a mar sema, fur-guèri muscles, bijuts, ustras, cranquets, cambaròtas, e tambens d'algas amargantases. Sus l'iscla totjorn rajava d'aiga doça, blosa, e tebesa coma lait a la popa.

Èri viu.

Plan temps apuèi, entre dos calhaus, trapèri un libre esquiçat, tot banhat, en dos tròces, blanc, dubèrt e immobil pel sòl coma se foguès una gavina mòrta.

Un libre en italian. De *racconti* del Dino Buzzati.

Lo faguèri secar, lo gardèri preciosament e me foguèt una preséncia amistosa.

D'ara endavant res me manca pas mai.

A la nuèit tombada, venguda del fons de la mar, dels païses prigonds ont l'aiga negra gracirosa las algas e los tembles, una escruma blanqueja a l'orizont. *Laggiù, sul placido mare, avvolto dalle ombre della notte, vesì una cosa scura que spunta ogni tanto dalle acque* ; li fau signes ambe la man ; vendrà quand caldrà que venga : es *il mio colombre*.



lo poëma es...



A quicòm pròche
-fragments pel flume-
(tròces)

Per aquel que camina
" jos'n cèl de ponts que passan "

III

Lo poèma es una gravièra. Un raive de ribièira, eissuch, a l'òr del flume.

Lo flume qu'arremosa autant coma esparpalha, e a l'encòp s'arrasa, e a tengut s'espaça. E sonca de s'escórrer, afortís son estar.

Lo flume.

Aquel qu'ambe lo devenir de longa fièla l'espandida. E me ven a revèrs, degalhaire d'inagotable.

Ambe lo seu rebulh de carns entrebolidas.

E los petals passits d'unas caras sens glòria.

E mai lo meu image, pel miralh embegut d'agaits innumerables. Lo meu image, esflumat al quite moment que m'i cresí conéisser, dins lo trespàs del cèl.

E quand se banhèssem, a cada còp, ambe los meteis mots, dins l'èterne de la meteissa matèria peribla, pasmens, ne serià desparièr lo monde a cada cabussada ?

Irrefutable, devath lo cimbèl dels rebats ?

E nuèu ?

X

E tantas causas ne sap, lo flume, de nosauts. Tantas e maitas, de las impalpables, de las fugidissas... De las que cap de pais-sièra sauriá pas estancar. De las que remolinan, tanplan, a ne mòlre las carns pesugas.

E plan mai, plan mai que n'en podèm endevinhar d'el.
Es pas que se refuse, lo flume, mès i a tanta musica en el, e

tantas fugas carrejadas, que d'aquela plenor, es a pro pena se ne sabèm destriar unas filandras... Quimèras pel curvèl, al prètz d'esforç desmesurats.

Aquela canta a flor de ronfle, las randoletas solas, a glopets, se la sabon fiular pr'amor de ne pastar la tàpia del seu nís. De la rumor boirada, sembla que n'espreniscan pèrlas, tanplan que del cascalh, lo quite esperit del flume espilla.

Dins un riuchiuchiu estujat, l'immesurable tòrnia nàisser. E n'i a ben pro d'aquels degots per m'abondar d'una pesantor mai leugièra.

Tan val, dins lo clòt de l'aurelha, reculhir tres grumilhas d'inefable. Tan val quitar malhar lo monde.

XI

E me posquèssi pas calar, caldrà me desmanténer del voler.

Passar los ponts negats per retrobar los fums. Ambe las fadas, pels tresfons de l'enfant, ambe las fadas m'entrefondre...

*Lo flume
Desarribat
De las tenèbras
Cossejava lo mainat arraulit*

*Subrondavan la cramba
Las èrsas de las fèbres
La flama de la nuèch lisava long del lièch
E la lutz de la votz
Veniá de mai en mai escura*

*Ambe pels temples lo reclac
D'un paraulís liqueficat
Parpelejava
Lo malauton dels uèlhs ennivolits*

*E tridolavan
Las pòsses soplas del seu còs
Tridolavan pels lençòls remolhats*

*Quand la barca de carn, per la som bassacada
Pel confluent del sòmi, èra per abocar
Desemparada
N'aviá la pressentida
A mand de s'abismar*

Pels remòls l'esperavan, las fielairas de faulas

*L'annavan pellevar
De l'autra man dels crums*

Flume pel flume

Asserenat

Mès de badas floquejan, los andalhons del remembrar.

Ara coma trenar la lisa al resson dels calhaus ? Ara que son fai-didas, las fadas, al mai fons de las farfantèlas.

XII

Brigalhs ! Brigalhs d'espigas !

Engravat sèi, dins la ret de la lutz, en quista d'espelidas. Profana a bòrd de l'insasible.

A voler sedaçar las sembla-fasas, Òlt m'es passat per uèlh. Trussat, lo seu resson s'entrauca entre las ribas del quasèrn.

Pr'aquò fan nèbla, los images, al pè de la molina. E dins un vorcadís d'espigas bracas, l'onda se jòga del Malpàs.

Per far fièl d'aquel forra-borra, io n'ai pas pro de tira. Me despassan los elements. De muda en muda, me despassan e m'envòltan. Tant efemèrs son los pertús, per me gandilhar dins lo col.

E los mots, a moments, ambe lo monde s'endevengan, dinc'a far còs ambe lo brieu... cap de formula, jamai, non desmeularà pas l'imor del flume.

A bèls còps de volam, dins un rebulh d'espigas, Òlt meissona lo bauç.

Als molinièrs subreviurà, la farina del ronfle. Als molinièrs coma als poètas.

Al bèl mai, en m'i tornar ensajar, al bèl mai saurai far brumejar un flume de mots, per dire de m'ajustar a l'impuls.

Aurai bon téisser, fièl per veta, l'escruma a crèsta d'estona, aquò se jogarà totjorn a quicòm pròche.

A quicòm pròche, e per tant engenhós que m'i faguèssi.

XIII

La rumor, çaquelai, la rumor de las nius, ròda pels remolins.

Çò màger, a l'infinit, dins çò brèu se desplega.

Eslam

EN ARCHE
EN HO
LOGOS

A la començança
Era
Lo verbe
E lo poëta
Pantaiava
E lo poëta
Fadejava
E lo poëta
Poëtava
Ribon-ribanha
Long dei draias
Torçudas
De la paraula

Ongan
Lo poëta
Eslama
A boudre
Lo poëta
Eslama
D'oniriqueis arcanas
Lo poëta
Eslama
D'escabissós endacòmais
Lo poëta
Eslama
D'escrichuralei chavanas
Lo poëta
Eslama de granas de flors
De deman
Lo poëta
Eslama
Long de circuits electronics
Shonia-eca¹
Zerò-un
Eca-Shonia
ONE-ZERO
GROUND ZERO

Onze de setembre
De dos mila un
Dos mila nou cent
Nonanta dos
Defunctats
L'orror terrorista !
Lo poëta
Eslama
L'inuman
Per lo conjurar
SIEU L'ESLAMAIRE
DE L'OTRA-PART
Eslandraire
D'aveniments acebanchits
Escavartaire
De tecnocrassosei lògòradas
Subrondaire
De vidas ruscosas
Escortegaire
De dotenças e d'asseguranças
Foara-nòrma
Foara-ierarquia
Fora-constrencha
Foara-autoritat
Eslamaire
Despuei
Mon uech cent trenta cinquen
Cabeu
Fins
Mei vint ongles
Eslamaire
Libertari e liberator
Dei fornigas e deis aranhas
E bessai d'uneis òmes
Totau quéops
Totau quéops
Totau quéops²
ONE-ZERO
GROUND-ZERO
Sieu eslamor
Blac
Blanc
Beur
Amé una toca de jaune
Sieu eslamor
De l'otra-part
Arc-sedat
A bel eime
De lendemans en finfe

Sieu eslamor
Booleana
De l'otra-part
Sieu eslamor
Miugraniana
De l'otra-part
Esferfat
Esbranquilhat
Escuralhat
Escorchinat
Au cròs
D'espés recantons sorns
Au cròs
De sorns recantons espés
Girolhon
Girolheta
Sieu eslamor
De l'otra-part
En riga-raga
Amé lo quotidian caotic
Lest d'esquatar la poësia
Dins lo blu
D'aiga-marina
De safir
De lapis-lazuli
De cobalt
Sieu eslamor
De l'otra-part
En riga-raga
Amé lo quotidian caotic
Lest d'esquatar la poësia
Dins lo roge
De rubis
De fuec
De sang
De gaugalina

Sieu l'eslamaire blu
Faidit
Au mitan de l'infèrn roge
Faidit
Au mitan de l'infèrn blu
Totau quéops
Totau quéops
Totau quéops
Escota
Patmossi d'apocalipsas bluias
Escota

Patmossi d'apocalipsas rojas
Escota
Es l'otra-part
De l'eslamaire
Escota
Escota
EN ARCHE EN HO LOGOS

- 1) sanscrit : *shonia* :zerò ; *eca* : un
- 2) cf IAM

LO SUD

D'una de tas corts aver gaitat
las anticas estelas,
del banc capelat d'ombra aver gaitat
aquelets lums esparsits
que mon ignorància a pas aprés a nommar
ni mai a apariar en constellacions,
aver sentit lo cercle de l'aiga
dins la sèrva esconduda,
l'audor del jansemin e de la litsa-craba,
lo silenci de l'ausèl endormit,
l'arcada del pòrge, l'imor
- aquelets afars, benlèu, son lo poëma.

Revirada de l'espanhòl de Joan-Pèire Tardiu

Aucèsus tròp matiniers

Aucèsus sempre tròp matiniers
que cada nuech vòstrei cants
se'n van traucar l'escur dau temps
aucèsus invesibles
perduts dins la tenèbra absoluta
deis abans-jorn
aucèsus dei sòmis e dei pantaiatges
tant de fes vos ai ausits
que cantaviatz dins lo pus prigond de ma mementa
tant de fes vòstre cantar m'a trevat
entre lo gris deis aubetas e lo primier crit dau temps clar
qu'ara sabe pas mai
presonier dei secotidas ufanosas dau temps que plomba
ont es lo jorn
ont es la nuech
e de qu'es aquel eslhauc de clartat dura
que quita pas de me traversar la tèsta
per i semenar sa meisson de dolors grandas
e bèlas
aquela plueja de mans sornas
que sensa fin de vòstre cant
a pas servada que la votz aguda
e la cremason sempitèrna

Entre dos (variacions)

"(...) l'eventualitat de la mòrt es apariada amb la meuna vida
Agachar la mòrt en fàcia e l'acceptar
coma part intima de la vida, es alargar aquesta vida ..."

Etty Hillesum

Entre ombra e lum, ton agach
tos uòlhs verds en ieu
a paupas ton estranya preséncia
en trabucant al risc de tot pèdre

Quand aurem pro caminat
al tèrme vesedor del viatge
benlèu que òc, renonciarem,
nos despolhant de tot ...

Perqué tugar en nautres tot desir
e nos empachar d'èstre aital
dobèrts a l'autre, escarnits
dins nòstra pèu umana, freula ...

Coma una odor testarda
tendra sensacion dins lo vèspre
jornada estampada per sempre
leugièr remembre ...

Siái despoderat davant ton silenci
sabe que capitari pas de te retrobar
sabe nòstra fragilitat, lo temps que nos peltira
per doçament nos escanar sens un crit ...

*Alargar la vida en pensant a tu
Saber que sèm d'un sol viatge*

Mos mots son coma lo revèrs del silenci
que se cava entre tu e ieu
ensajant de te tocar al còr
ultime esfòrt d'acordança
Se siás aquí a m'escotar
se lo passaire de riba
foguèt nòstre complici
qual pòt creire a l'azard ...
Per un ilhauç de bonur

per un rai de tendresa
per un moment partejat
nos repatria amb lo fach d'estre viu ...

La part escura que tene en ieu
es de pensar tot possible
la foliá de l'òme
es en el ficada coma un fèrre cremador...

En milanta arabescas
pantaie ton còs plegadís coma l'èrsa
que ven batre mos sens
e me daissa sol amb mos mots , inutiles ...

Clapasses, ròcas, calavencs
dança, dança la pluòja
dins mon còr
coma sus una tèrra dessecada, estèrla ...

Una agulha nos atravèrsa
de l'un a l'autre
per religar del seu fiu
nòstras pèus desapariadas ...

Sèm nòstra pròpria patria
tot luòc ven nòstre
quand avem en nautres
nòstre biais de parlar e de somiar ...

Me siái vestit de ta pèu
per sentir lo doç e lo rufe
l'aiga e lo fuòc de ton èime
capèla romana embosenada ...

Ton angoissa davant la vida
ta desfisança, ton racacòr
ton abandon davant lo chaple
e pasmens ton perdon ...

Aimar en desrason
nòstres còsses desplegats
en nautres la vida
multiplicada

Los mots devon accentuar lo silenci ...

(Las citacions son trachas del libre de Etty Hillesum
Une vie bouleversée, journal 1941-43,
traduit du néerlandais par Philippe Noble)

Converses de l'agach

Negats
per un fil subtil
transparent als ulls.
teixit lligat, nuat
enfilall de silencis
més enllà de la pell
carn,
nuant paraules
mossegant
un fil
subtil
transparent
als ulls



a mossegar
carn e silencis
de pèl
teisses
los fials de
la paraula
puèi ligas
l'enllà
en pregària
nusa
aital se
nosa
la transparéncia
dels uèlhs



(AVUI / POTSER (DES)NUANT)



a cada jorn
lo nos
sieu
i destriam
lo fial
que de contunh
liga
l'enlà
de la
carn
a la
pèl
dels uèlhs

puei
mossegam
la transparéncia
que teis
l'agach
nòstre
e
nos
fasèm

•

entrecaves nusos
amb el vertigen
dels mots
que teixeixes
amb els ulls
més enllà
del ser
en els plecs
dels fils
on xuckles
rosegues
mossegues
l'esclat
dels nostres
ulls
negats

•

nosat enlà l'esclat
d'un vertigi rosega
l'uèlh del mot
e m'i negui
mossegat
a plen fial
per la nudetat
ont me teisses



la mirada
crema la sang
i nua
i desnua
les paraules

en l'infinit
dels ulls
les penja
i les despenna

la mà
recull
allà
on teixeixes
el fil
la bresca
del meu
nuar



john fogli & associates

germanor



" E.S. "

*Mets ton masque à gaz, Sokolov
que tes fermentations anaérobies
fassent éclater les tubes de ta renommée,
et que les vents irrépressibles
transforment abcisses et ordonnées
en de sublimes anamorphoses.*

Serge Gainsbourg

A la seva llotja, E.S., es deia, potser per centèsima vegada:

-Hi arribaré. Avui hi arribaré.

La idea s'havia imposat a ell de modificar el seu número. No de modificar-lo totalment, sinó d'acabar en una apoteosi a la qual podria sol arribar.

En tenia prou de "cantar" amb l'orquestra "Riquita, jolie fleur de java..", o "La Madelon", o d'altres cançons franceses, a la moda allà, ja que treballava molt a París. Era el millor, ho sabia. No era una qüestió de moda: era el millor. Les seves ràpides aparicions als grans Music-Halls, eren un èxit que feien忘记 als espanyols les dificultats de la República, als francesos els atacs dels Camelots du Roy, o les manifestacions de l'Action Française.

Ara tenia una idea genial. Anava a "representar" un petit tros de *La tempesta* de Shakespeare. La seva veu de baix li donaria un relleu extraordinari. El públic s'acostumaria ràpidament al seu lleuger accent rus, que cultivava una mica. El problema era que no arribava, amb les seves dues veus, a donar la impressió, al final, que volia transformar en una apoteosi, de la presència dels lleons, del tro, de la tempesta tal qual deixen suposar les indicacions de l'autor.

-Hi arribaré.

Ho deia amb veu alta en la seva llotja.

Cada nit es quedava al teatre per un assaig personal que no volia fer a l'hotel. Ningú ho tenia de saber. L'electricista passava regularment abans de la una i li deia:

-Apagarà tot, Senyor.

Era un ritu. Ell, sempre economic amb les seves paraules, s'allisava, el bigoti i deia, sens cap entonació, sens cap altra modificació d'una nit a l'altra:

- És clar que sí.

Avui deixà passar més temps abans de començar l'assaig. No volia que ningú tingués la més petita idea del final de l'espectacle. L'electricista s'havia allunyat des de feia mitja

hora. El conserge tancaria el teatre i se n'aniria a dormir.

Ell es posà a recitar.

Ahir havia arribat a un efecte teatral com el que buscava. Però no n'hi havia prou. Això de l'evocació de la tempesta, dels lleons i del tro, com diu Shakespeare no li havia sortit prou dramàtic.

Avui sabia que l'homenatge a l'autor de Stadfford-upon-Avon anava a fer-se, i repetir-se cada nit entre l'esclatament dels aplaudiments.

*"A l'instant on eren els guardians del vostre repòs
un sord mugit com si fossin toros
o millor encara, lleons, es feu oir. No us despertà ?
La meva orella fou ferida de trons i brams...
Era un xivarri per gelar l'orella d'un monstre, per
desencadenar un terratrèmol: almenys vint lleons han
rugit..."*

La seva cara s'arrugà. La seva veu es féu encara més baixa. S'apropà al gran mirall per a veure l'efecte.

*"Escolteu, amics com es prepara allà la tempesta
que ens reuneix.
Ah, el llamp !
Ah, el tro definitiu !... "*

La seva cara no existia més dins l'esforç. Un soroll extraordinari sacsejà l'habitació. Les dues bombetes esclataren al mateix temps que el mirall en una cascada de perles.

L'endemà, quan arribà el conserge, trobà E.S. mort, un punyal de vidre del mirall dins la gorja.

E.S. era el més gran petòman del món.

Meditació IV

I no renuncio
a la meva condició de dona

I
l
i
s
c
a
n
t entre torrents de passions.

Entre la multitud no sóc res més
que número, alumna, filla i militant
engolida per les urpes de l'incògnit,
caminant per ciutats
on la cabuda de l'ésser humà només té lloc
en reductes ancestrals de la memòria.

Però aquí

a
l
ç
a
s'
la meva veu
insaciables,
en la penombra dels ritus
que hem après
perquè ningú els ensenya,
escri dassant malfactors que em volen vendre
la guerra per la vida.

Ara

CRIDO

Revolució i anhel

confonent ídols.

Mentre l'esperit referma
la meva condició de dona.

Meditació VI

Em trepitgen els sentits
em roben les paraules
neutralitzen la meva ànima
a cops de fusell rovallat
em fan sagnar els escrits.

Em volen sempre
alegre
eufòrica
desperata
bategant.

Em fan apprendre
el meu cos,
la natura, els números,
el món que han convingut
tot tan maco,
tan lluent, tan bo...

TAN PODRIT !!!

Sempre busquem les raons, els perquès,
les causes que originen TOT

sempre ho volen saber TOT

TOT CONTROLAT , TOT SISTEMATITZAT

TOT ESTRUCTURAT, TOT FILAT,

TOT LLIGAT

A LA MERDA TOT !!!

Quan els s

e

m

ploro trencó que

s

els e



John T. Goff & Associates

..cronicas..

lenga en questions

A prepaus de l'occitan viu e sauvatge.

1. Pèire Pessamessa

Dins la revista "OC" n° 77, ai pogut legir lo rendut-còmpte entosiaste de Joan-Frederic Brun de dos diccionaris erotics que venián de paréisser : *Lou pichot tresor de Cupidoun* de Pierre Paul e *Amour courtois et libertinage, fin'amor e tafanari* de Didier Alibeu. Aquestes diccionaris especiaus, J. F. Brun lei trobava gostós, chucós e originaus. Aquò es son punt de vista. Mai siáu luenh de lo partejar. Dins aquelei doas òbras, li a una part que releva de l'antologia. A partir d'un mot, se cita un autor e aquí i a ren a li retraire. Mai quand Pierre Paul e Didier Alibeu cèrcan d'equivaléncias ai termes porcàs francés, quand fan de lexicografia aplicada e que vòlon a tota fòrça èstre vius, modernes, sauvatges, aquí desralhan completament e se laisan anar a una deriva centenari de nòstra lenga minoritari, qu'ei de mesclar lei nivèus de lengatge e d'inventar o de trafiguejar de mots per mostrar que la lenga d'oc es fòrça diferenta dau francés. E vuei, amb una lenga gaire parlada, aqueu fenomèna de pastrolhatge lengüistic s'accentua, que cada provençalista o occitanista, embarrat dins sa biblioteca-torre d'evòri se crei autorizat de crear un neologisme neblós.

Lo principi de realitat dins nòstra lenga auríá d'èstre primordiau, mai la reneissença provençala dau sègle passat patiguèt tre l'origina d'una malautiá infantila, de vouquer marcar sa diferença ambe la lenga dominanta en escartant de nombrós mots comuns a totei lei lengas latinas per la sola rason que semblavan au francés e a lei remplaçar per de termes provençaux desvirats de son sens commun o ben per de neologismes azardós. Lei juòcs floraus d'Ate (1862) pòdon èstre considerats coma lo punt de partença d'aquesta desvacion e un adversari dei felibres, l'atesenc Artaud, ne faguèt la demonstracion crudèla dins un libre polemic que, maugrat d'errors e d'òutranças vuèi, encara ei valable. Leis escrivans occitans sovent siam estats victimas d'aquesta perda de realitat lengüistica que vos ne balharai un parèu d'exemples pus flagrants amb "unenc" e "omenenc" que prenon illegitimanlement la plaça de "unic" e "uman". En primer luòc, rendrem omenatge a Mistral lexicograf que dins son *Tresor nos* dona lei definicions correctes. A "unenc" trobam lo sens de "uniforme, unanime, unitaire : aquéu blad es unenc: ce blé est de taille uniforme", e a "unencamen" : "uniformément, unanimement" amb un exemple dau tolosan Doujat : "Pertout reboufo unencamen d'esprit e de bon jujamen". Pus luenh trobaretz "unicamen" : uniquement, e "unique, unic" : unique, seul, seule. A "oumenen, co" mistral balha aquesta definicion : "d'homme, qui appartient à l'homme, viril", ambe

d'exemples explicits : " a lou parla oumenen : elle a une voix d'homme, uno oumenenco : une fille garçonnière ". Pus luenh, trobaretz " uman, umano: humain, aine, qui concerne l'homme, doux,ce , secourable lou cors uman, le corps humain, la raço umano l'espèce humaine ". Malurosament, leis eiritiers lexicografics de Mistral desconectaràn coma Xavier de Fourvières amb son *Pichot tresor* e " unenc, oumenenc " prenon luòc e plaça " d'unic e d'uman " que dispareisson de son diccionari e de l'escrich. E non pas de la lenga parlada. Ieu, me vesi mau dire a una femna : " Tu, siás l'unenca frema de ma vida " perqué primierament seriá pas verai e segondament seriáu pas comprés. L'excelent diccionari *Tot en òc* dau quatuor Braç, Martì, Roch, Serras tanben fai la diferència entre " unic " e " unenc ", mai davant l'avalanca d" " unenc " qu'aclapan lei tèxtes occitans reculhífs per " unenc " l'accepction de " unic ". *Lou pichot tresor de Cupidoun*, vocabulari amorós de Pierre Paul es un diccionari seriós quora assembla de mots o de tèxtes d'autors dau passat e dau present, mai coneja completament quora vòu balhar d'equivaléncias provençalas a " strip-tease, fellatrice, godemichet travesti petting érection ", etc. Dins lei tres quarts dei cas, siam dins lo pus marrit " delirium tremens " lengüistic. Trobam de mots inventats " calignun " (calinum) per " libido ", " enregimen " per " érection " (aqueu que legiriá lo mot dins un tèxte aporcassit se diria : " Mai que ven faire un regiment dans aquela scena d'amor " ?) " piparello " per " fellatrice ", " trafanello " per " travesti ", " fregarello ", que sembla a J. F. Brun una revirada requista de " tribade " (archaïsme literari per femna omosexuala) e me sembla aquita qu'una explicacion ei necessari. Lo mot " fregarello " s'atròba dins lo *Tresor dau felibrige* e " tribade " dins lo *Robert*. Mistral, seguit per son discípol de Fourvières, a partir d'un verbè " fregar " (frôler, froisser) a agut inventat un substantiu " fregaire, fregarello ": un homme " frôleur ", " une femme qui froisse ". Es sistematic dins lo *Tresor*, Mistral deriva sovent d'un verb un substantiu en " aire, arèla ", teoricament possible, mai praticament gaire probable e aquò fai partida de l'operacion " enriquiment diferenciau de la lenga provençala ". E totei aquelei tèrmes dobtós inopinament fan de pichòts. Prenem lo cas dau verb " avivar " que Mistral tradutz per " aviver, animer, ranimer, nourrir " amb d'exemples judiciós : " l'avivère ame moun fouit = je l'excitai avec mon fouet ", " lou tèms es aviva = le temps est au vif ", " aviva coume un passeroun= sémillant, animé comme un moineau ". Mistral nos balha puei tota una seria de derivats : " avivadou, avivage, avivaire, arello " (celui, celle qui avive), amb aquò, n'i a pron per qu'una revista mesadiera de Provença fague d" " avivaire " lo tèrme vertadier en provençau per " animator " e " avivarello " per " animatriça " e que lo mot calc dau francés dispareigue de sei colomnas. Coma " evolucion ", " evoluar " que lo RP Savié de Fourvières

elimina dau vocabulari provençau au profiech de " evoulun " e " evouluna ", mentre que dins *lo Tresor* mistralenc solet " evouluocioun " es recensat ! D'autres mots son " provençalisats " de fòrça , coma " aigarello " per " aquarèla ", " espousado " per " exposicion ", " terradouren " per " du terroir ", " ubacous " per " du Nord " etc. Sensa comptar lei vielhas incongruitats sistematizadas dins *Lou pichot tresor* de Fourvières coma " rebalun " per " menu ", un vocable francés que totei lei lengas d'Europa an adoptat. E se d'azard cerquessiatz " hors d'oeuvre " dins *Lou pichot tresor* trobaratz " rebalun, coumpanage " ! Un diccionari seriós coma aqueu d'Honorat dona lo sens originau de " rebalum " : " reste d'un repas " ! Dins lo lexic autoproclamat de Pierre Paul, trobam de mots existents desvirats d'au sens comun coma " pesolhosa " (pesouïouso) per " stript tease ", " garcejariá " per " petting, ébats un peu trop libre ", " cagatróç " (cagatrhoues) per " godemichet ", " pampeto " per " petites lèvres ", " reguinèu " per " pose provocante du cul ", " pinta-mòfi " " cunnilingus ". En francés s'aviam de lei tradurre segons lo sens, diriam: " une pouilleuse, une vétille ou imbécilité, un trognon, un feuillage naissant ". Per quant a " reguinhhèu ", dins mon dialècte significa " l'omelette au petit-salé " e dins l'Honorat ne trobaretz, coma sempre, lo sens originau: " tranche mince de cochon que l'on met sur le gril ou dans la poêle ". E son etimologia ei clara, que ven de " reguinhar: " " ruer ", en parlant des chevaux et autres bêtes de somme qui lancent les pieds de derrière avec force fig. " regimber " e aquí, si qu'existon de " reguinaires " e de " reguinharèlas ", " des rouspêteurs, ", mascles e femèus. E " pinta-mòfi " que Pierre Paul li balha lo sens de " cunnilingus ", aquela empega! S'agisse d'una expression marelhesa ansin definida per Mistral dins son diccionari, acompañada d'un parèu de vers de Victor Gèlu : " terme injurieux et bas " o " pinta-mòfi de judiu-crenhes pas la pepida ". Dins lo mieu de diccionari, expliqui ansin " pinta-mòfi " : " le verbe " pintar " veut dire peindre e " lo mòfi " est un poisson, mais aussi les parties sexuelles de la femme. Un " pinta-mòfi " était au 19 e siècle, un pas grand'chose, un personnage interlope ". Mai d'aquí a li donar lo sens de " lecar la pachòla d'una femna ", es arbitrari que se pòt pas mai! S'un mot es assbsoludament necessari per qualificar aquest exercici, prepausi " lecada ".

Lo compaire Didier Alibèu li vai pereu a tota resta, acumula neologismes e aproximacions : " en despan " (?) per " érection ", " femna deglendada " (?) per " femme libérée ", " escambiadura " per " échangisme " (escambisme ?) e aquí farai remarcar que semanticament aqueu neologisme es un monstre que lo sufice-adura designa lo resultat d'una accion " grafinhar = grafinhadura ", " esposcar = espostadura " (en francés " éclaboussure "). Trobam pereu " estafa " per " pourboire, rétribution des souteneurs " (?) e aquita, Alibèu nos

sòrte un mot catalan que significa " escrocariá " e ne profiti per signalar qu' a Marselha lo substantiu " estafier " a pres lo sens de " pique-assiette " ! " rauba-sauma " per " séducteur en série de filles très bêtes " - Òu, a l'ajuda lo MLF ! lei femnas son comparadas ai saumas!

Mai cresí qu'ai pas besonh d'alargar la demonstracion e francament aquò me desmoraliza e me rememòra de declaracions de Jean Giono qu'avián paregit dins lo jornau " Arts " dins leis annadas 60. Dins aquel article que m'aviá fach bombar au plafons, l'escrivan manosquen declarava " le provençal n'existe pas , c'est une plaisirnterie de notaire ". Quand legissi toteis aqueleis orrors, deconectadas de tota realitat, constati, ailàs, qu'aviá pas entierament tòrt e que trenta ans après auriam de remplaçar provençau per occitan e notari per professor. Ieu, aborri un genre de literatura, estile San Antonio e comissari Berrurier e dins sei piadas tot çò que un pauc li sembla: pseudò-argòt, umor de pissador. A l'envèrsa, tot çò que critiqui pòt ésser geniau sota la pluma de Celine, escrivent dins una lenga majoritari, escolarizada e qu'a saubut rompre amb un academisme vielhanchon, coma Marcel Proust en sens contrari (son lei dos cepons de la literatura dau siècle XX), puei es sensa contesta lo solet escrivan qu'a saubut donar una vision literària definitiva dei guèrras industrialas dau XX e siècle. D'Oméra a Celine, la bloca ei blocada. D'Aquiles, lo eròi qu'afronta un autre eròi Ector, leis armas a la man, passam ais armas de destrucion massivas, coma se ditz encuei, qu'espòutisson lei nacions pretendudas civilizadas que lei progrès de tota merça an portat au pinacle. Sabetz totei que Celine coma Jean Giono a agut participat a la primera guèrra mondiala e ne trobam de traças e d'episòdis, subretot dins *Le voyage au bout de la nuit*.

Per aquò, dins leis òbras literàrias qu'a inspiradas la guèrra de 14-18 figurau d'autres romans emblematics coma aquelei de Barbusse, de Roland Dorgelès, d'Erich Maria Remarque e subretot d'Ernst Jünger, *Im Stahlgewitter*, que nos fai tocar dau det l'exaltacion guerriera, resson ultim deis combats singuliers deis eròis omerics. En revenge, per la segonda guèrra mondiala, lei romans de Celine *D'un château l'autre* e *Nord*, e dins una mendra mesura *Féérie pour une autre fois* demòran de monuments illimitats, gigants, que non se pòdon comparar amb leis autres romans que an tractats d'aqueu conflicte.

Nos permeton de viure dau dedins un conflicte absurd e murtrier e de comprene coma fonciona una societat industriala qu'adutz dins lo melhor dei cas lo ben-èstre, la burocracia e dins lo pus marrit l'orror, lo mortalatge, lo genocidi e lo suicidi colectiu, ben luenh de la benurosa disciplina dei bruscs d'abelhas. E coma nautres leis escrivans occitans arribam pas a la cavilha d'un Celine o d'un Proust, acontentem-se

d'estre inteligibles.

2. Joan-Frederic Brun

Òsca d'en primièr per lo retorn de Pèire Pessamessa, un de nòstres escrivans afeccionats, qu'estrementiguèt bravament la scèna aconsomida de l'escritura occitana, en precursor dau bèu terratrem de 1968. Sa reaccion vigorosa a ma critica de dos lexics recents pròva que lo Pessamessa de 2006 es lo meteis qu'aquel que publiquèt dins "Òc" sas gostosas e pebradas "Nhòcas e bachòcas"... D'en primièr lo gramecie que ben talament de nos remendar amb tot son biais doas vertats fondamentalas per la lenga d'òc tant coma per tota lenga: lo fantasma de la distanciacion lexicala (amb son corollari, que i ditz: "l'enriquesiment diferenciau de la lenga provençala") e lo destriament dels nivèls de lengatge. Son de tèmas que se'n parlèt tant e mai dins las annadas setanta e qu'es pas marrit de los tornar un pauc au lum.

Ara, se Pèire Pessamessa tròba que mete fòrça trop d'estrambòrd a rendre compte d'aqueles dos librons que m'an escarrabilhat, li pòde tornar lo repròchi envèrs, que sas criticas me semblan butar un pauqueton trop luònh. Coma disià Pèire Azemà: "entre trop e pauc mesura i cau". E disià tanben: "lo trop o gasta".

Rapelem que se tracha de dos librilhons risolièrs. Doas passejadas dins las marginas mau coneigudas e safranosas de la lenga d'òc. E non pas d'obratges de referéncia qu'aguèsson la pretencion d'enclaure la lenga dins tot son entièr, amb sos divèrses registres. E es aquí que se pauza la question de çò que Robèrt Lafont nos aviá ensenhats a sonar "los nivèls de lengatge". Quora l'òc èra la lenga de cada jorn per tota una populacion, d'aqueles nivèls n'i aviá de segur tota una gradacion. Aquò s'entrevei ben dins lo diccionari de Mistral. E lo lengatge calhòl ne constituissiá un, ont d'unes mots innocents se podián mirgalhar d'un sentit novèl e coquinòt que los lexicografs, per pudor, los an pas notats. D'aquí los sembla-contrasens màgers mençonats per Pèire Pessamessa e qu'a mon avejaire es pas segur que ne sián. Per astre, s'es servat un ramelet de tèxtes escriches d' "antiliteratura" que nos permeton d'endevinhar çò qu'a pogut èsser aquel nivèl de lengatge que los onèstes Onorat e Mistral an a bèles uòlhs vesents pudicament forviat dins sos obratges. Tant coma abans eles l'abat de Sauvages, o Fabre d'Olivet. E après eles Alibèrt, Taupiac, Laus, Cantalausa... Aquel "nivèl de lengatge" èra donc absent dels lexics. N'aviái parlat dins las annadas setanta amb Rogièr Barta, qu'èra, se sap, un dels filhs esperitals de

Loís Alibèrt, e èra tanben un pauc coquinòt a sas oras, se butàvetz la discutida sus aqueles carrairons. Amb son ajuda, dins l'idèa d'escriure en òc de tèxtes erotics (aviái vint ans), aviái entamenat la realization d'un lexic d'aquela mena. Mancave pas de documentacion, mas siaguèt fòrça mens gos-tós e mens ric qu'aqueles de Pèire Pau e d'Alibeu. Demòra dins la segonda edicion dau diccionari occitan-francés de mon regretat mèstre e amic quauques articles que son estats inspirats per aquela discutida. Antau aqueste lexic es un dels sols a pas rebufar aquela tematica. Mas èra pas son pretzfach central. Lo sol precedent vertadièr èra degut au grand Perbòsc: èra sos *Fablèls calhòls* (introbables ara, de segur), qu'illustravan un lexic, sa rejoncha personala. Coma que siá, ieu, d'aver fach i a trenta ans aquel trabalh amb l'ajuda amistosa d'un mèstre de nòstra lenga, aquò me permet de dire que lo trabalh dels dos lexicografs que n'ai rendut compte es vertadieirament un trabalh important, qu'a degut lor demandar de recèrcas longassas. Que i aguèsse d'asenadas dedins, coma dins tot obratge d'aquela mena, amai los dels pus egrègis capmèstres, es probable. Mas es excessiu de parlar de "delirium tremens linguistic"! Es mesconéisser la dificultat que i a per complir un tal inventari. Se pòt pas de ges de biais escobar un trabalh tan gròs amb tant d'aisidença.

Tocant los nivèls de lenga, de verai, ma critica dins "Òc", ja lònga, ne parlava pas. Mas lo libre de P. Pau, menimòsamet e sistematicament apiejat sus d'exemples e de citacions, ne ten compte e permet de los retrobar clarament. Benlèu es un pauc mai trebol amb Alibeu qu'o escutla tot un pauc forra borra, e aquí dòne rason a Pèire Pessamessa. Que en alargant aquela analisi òm pòt crénher, de verai, que per d'unes legeires non assabentats l'òc non siá simplament percebut que coma un solet nivèl de lengatge opausat a aqueles, multiples, dau franchimand ambient. Simpla error de paral-laxa deguda a la diglossia, de segur. Mas terriblissa, car esca-fa antau tot lo trabalh de Renaissença dempuoi lo sègle XIX, qu'amb sas grandors e sas flaquesas (Pèire Pessamessa ne vei subretot las flaquesas), capita au mens de crear un autre nivèl de lenga, aquel de l'escrich. Puslèu eterogenèu, coma o anam espepissar.

Nos atrobam aladonc dins aquesta situacion : l'usatge espontanèu de la lenga d'òc fins a la mitat dau sègle XX jot la forma dau "patoés" s'èra redusit a un solet nivèl de lengatge, un refugi intim, un signe de connivéncia entre gents dau meteis endrech. Aitanben es un lengatge qu'avèm conegut, que fonctionava, que mancava pas de fòrça expressiva. E s'avastava en tota libertat ont voliá. Aquel lengatge se pòt encar reviudar, pòt encar fonctionar melhor que çò que cresèm, suffis

de ne far l'experiéncia. E per ieu es aquò l'occitan parlat. Mas ara avèm quicòm mai, es l'occitan reviudat, sovent minimal, reconquistat a partir de lexicis. M'agrada mens que lo precedent, mas fonciona, e a lo meriti d'estre d'occitan. Es lo parlar de las Calandretas, de las ràdios, etc. Lo vocabulari n'es sovent immediatament accessible vist qu'es lo qu'es comun a totas las lengas romanicas : e d'acòrdi a 100% amb Pèire Pessamessa qu'aqueste vocabulari basic pan-romanic es plenament nòstre, e a l'avantatge d'estre aisidament comprés per pro de gents.

Mas es aquí encara un còp que seguisse pas pus Pèire Pessamessa. Quora aclapa jot un molonàs de qualificatius mausapioses l'esfòrç constant dels escrivans per fargar de bèu lengatge, es a dire justament un autre nivèl d'escritura, ric, nòble, idiomatic, d'una expressivitat enriquesida. Òc, Pèire Pessamessa a rason, aquò's d'artifici se prenèm per sol paragon l'òc parlat, e subretot aquel qu'avèm pogut reculir moriscent au siècle XX. Mas li rebecarai qu'aquela malautiá que li reversina lo peu data pas de 1862 comao suggestiùs, nani, es tan vièlha coma la lenga. Que tre los pus ancians trobadors se vei nasejar, per s'espompir dins lo " trobar ric " d'un Raimbaut d'Aurenga. E Guilhèm Adèr e Godolin, desproveisits de cultura occitana classica, vòlon reïnventar un bèu lengatge distinguit a partir de la parladissa populara, en seleccionant de paraulas requistas e de biaisses de dire idiomatics. E aquò tòrna tre 1800 amb Fabre d'Olivet e un ramelet d'autres mens coneguts de la meteissa pontannada, puòi La Fara Alés, e de segur l'espelison miraclosa dau Felibritge, seguida de corrents divèrses e contradictòris. E au siècle XX de grands estilistas an desenvolopat a partir d'aquela tradicion literària, dau parlar de son endrech, e de la lenga medievala un otís literari originau, poderós, que cèrca de longa un equilibre aracnean entre tot aquel artifici e la vida vertadièira dins son bategar : serià trop long de los mençonar, en poësia e en pròsa, mas Valèri Bernard, Josèp d'Arbaud, Max Felip Delavoët, Max Roqueta, Leon Còrdas, Max Allier, Robèrt Lafont, Enric Espieu, Ives Roqueta, Felip Gardy, Robèrt Martí, an totes, amb d'esteticas e de capitadas divèrsas, trabalhat apassionadament a aquel enriquesiment de la lenga (vocabulari e sintaxi). E n'an fach l'esplesh qu'avèm ara. Que fonciona, amb d'escrivans e de legeires. Qu'es estudiat, tanben. Emai los metòdes pedagògics actuals e los lexicis afavoriguèsson clarament l'occitan minimal e permetèsson pas, per exemple, de comprene lo vocabulari d'un tèxt de Max Roqueta...

Los escrivans occitans son los eretiers en principi conscients e consents d'aquela lònga aventura de creacion d'un lengatge escrich. Alibèrt, au sulhet de sa gramatica, ne fai la

teorizacion : avèm sai que totes legit aiçò. Ne tòrne bailar aquí de tròces : " Per restablir la puretat primitiva, cal d'en primièr estudiar la lenga dels pageses, legir los bons escrivans e enca-rra melhor practicar nòstres tèxtes ancians ... cadun deu prendre per basa de sa lenga lo sieu parlar nadiu e n'utilizar totas las riquesas. ... Demòra a netejar nòstra lenga dels gallicismes que se son substituïts als mots indigènas. Lor remplaçament deu se far per manlèu d'en primièr als autres parlars lengadocians, en segond lòc als autres dialèctes occitans, catalan comprés, e d'en darrièr a la lenga anciana.una lenga literària compòrta necessàriament una part d'artifici e d'arcaïsme. Si volèm una lenga coma lo francés, l'italian o l'espanhòl devèm pas rebufar las condicions d'existéncia de tot idiòma literari. Per fin, ajustarem qu'una lenga pòt pas se limitar a un terrador e un sol temps. Deu èsser la sintèsi dels parlars naturals de tota la nacion e la sintèsi de la lenga dels escrivans ancians e modèrns. "

E Alibèrt tant dins sa gramatica coma dins son diccionari insistís longament sus las règles de fabricacion de mots amb tota la sequèla dels prefixes e dels sufices. Una flexibilitat plena d'interès, que d'autras lengas conoissen, coma l'anglés (e aiço es tanben una rason de son succès, qué que volguèsssem, en mai dau poder economic !). Aquel enriquesiment espontanèu dau lexic per prefixes e sufices qu'estransina Pèire Pessamessa èra a l'òbra d'un biais contunhós dins la lenga dau trobar medieval. E demorava fonccional dins lo lengadocian orientau popular de las annadas 1970 tal que l'ai pogut practicar d'aquel temps, e m'estonariá qu'o sia pas jamai estat en provençau, un parlar tan pròche dau mieu. Lo sufix " -arèla " es puslèu transrodanenc, mas de neologismes amb un verb e " -aire " o " -aira ", n'ai entendut nàisser de tropeladas. E tanben amb fòrça d'autres prefixes e sufices de las tièiras donadas per Alibèrt. Amb de còps, es aquò la sauvatjariá de la lenga, d'irregularitats, flors singularas nascudas de la vèrbia populara, mai que mai dins las ciutats. Qu'un linguista rigorós e racional fronzís tant e mai las ussas quand n'endeven. E passmens n'i a de plens journalets e armanacs ont aquò se pòt redescobrir. Pense a de raretats coma l'adjectiu montpelhierenc *enveirent* (per " invisible ") que sortís de l'ombra en 1942 jot la pluma de Max Roqueta e torna puòi de longa dins sos tèxtes. E que s'atròba dins ges de lexic. Pas regular d'a fons per un purista, aquel mot polit e ben trobat (probablament preexistent qué que se'n diga) e qu'es omnipresent dins una òbra ara classica me sembla aver conquistat sa plaça dins l'occitan escrich...

La reaccion de Pèire Pessamessa es utila e sanitosa, perqué es segur que d'unes escrivans son estats fòrça luònh

dins aquela tissa de distanciacions lexicalas, çò que rend sovent sas òbras dificilas de legir. Pense a mon compatriòta Alexandre Langlada, mas tanben a Bautesard Floret, a Loís Roquièr... Verai que de còps aquela lenga " ipèr-granada " o " ipèr-idiomatica " ne pòt venir un pauc ridicula. Donarai pas d'exemples, mas son de bon trobar.

Pèire Pessamessa a illustrat çò que nos escutla aquí, en se faguent una lenga literària sieuna, eficaça e de bòn legir, a partir dau provençau familiar e brut de descofratge de son endrech. Un pauc coma dins tot un pam màger de la literatura nòrd-americana contemporanèa : lo lengatge parlat directament aplicat a l'escritura. Prètzfach util que ben talament. Pasmens, dins mon idèa, çò milhor seriá coma en cosina : un peçuc de classicisme, un peçuc d'arcaïsme, un peçuc de lenga viscuda, e o fasètz montar coma un bèl alhòli pimentat. Çò sol que cau es qu'aquò fonccione, que retombèsse pas coma un soflet mancat. D'alhors, s'espepiassam las pròsas nerviosas de Pèire Pessamessa amb son estil prompte e dirècte, aurem pas de dificultats a i veire nasejar - *horresco referens* ! - l'artifici tan vituperat. A l'època de *De fuòc amb de cendre*, un tropelon de marridas lengassas se son carradas de i criticar l'usatge immoderat dels temps subrecompausats. Realitat viva de segur dins la lenga espontanèa, coma Carles Camprós o mostrèt en estudiant los parlars gavaudaneses, mas los legeires avián totes puslèu de mau a crèire que lo bòn usatge occitan siáguer coma aquò, de ne metre de pertot e de lònga dins lo tèxt. A bèles uòlhs vesents, i a aquí tanben un artifici literari... S'i pòt pas jamai escapar.

Fin finala, lo biais pro personau d'escriure la lenga qu'illustrèt e (o sovetam) contunharà longamai d'illustrar Pèire Pessamessa es benestant, mas res obliga pas, a mon avejaire, que devenguèsse lo sol legitim. A costat d'el, i a aquel occitan minimal modèrn que Manciet sonava amb la bèba que sabèm " l'esperantòc ", mas que vesèm s'impausar de mai en mai coma majoritari o quasi exclusiu dins l'ensenhament e l'us " oficiau ". Acceptable tant qu'es una aisina pedagogica mas que se cau mesfisar que pretendiguèsse pas a una egemonia excessiva. Car, subretot, i a aquela lònga tradicion d'una lenga rica, mirgalhada d'arcaïsmes e de biais de dire rars, qu'a produch benlèu quauques mostres barlòcos, mas tanben un bèu ramat d'òbras sublimas. E que s'es constituida en un sistèma perfiechament fonccional amb sas referéncias estilisticas (los exemples mai elaborats n'estent, ço pense, en pròsa, au siècle XX, Max Roqueta e Robèrt Lafont...). Artifici, de segur. Jòc d'equilibri sus un acrin entre dos abismes. Mas los autors i an tant enfusat tot son còr, totes sas tripas, tot son engèni qu'aquò foncciona a de bòn. An capitat. Es

de vertadièira lenga d'òc e non pas de farlabica bajòca. Es la lenga refinada, distillada, concentrada, per de dire que se retrobèsse ela meteissa, dins son ample. Amb subran d'extraordinàries possibilitats d'expression qu'alargan sa soplesa e sas nuàncias.

Tot aquò aladonc, articulat sus tres nivèls, constituís l'usatge modèrn de la lenga d'òc escricha. La comparason repreesa per Pèire Pessamessa amb l'espanhòu o l'italian es pas pertinenta, car l'astrada de l'òc es d'estre solament un objècte cultural ara, sens cap de significacion nacionalitària o politica. A pas ges de besonh d'imitar la logica de las lengas veïcularas. Aquelas d'aquí las avèm ja. D'unas en camin de desbaruta coma lo francés, d'autres conquistairas coma l'anglés e lo castelhan. Mas l'astrada unenca (perdon : unica !) de l'òc per la cultura es d'investir un autre luòc, different, singular cap e tot, fòrta d'aquel passat contradictòri de lenga d'antiliteratura qu'a volgut amb capuditge se reconstituir en lenga de literatura. D'abòrd que, a la seguida d'aquela evolucion organica, s'atròba ara provesida d'un poder d'expression immens, dobèrt sus d'asuòlhs opausats a aqueles dau francés ambient que carreja la vertiginosa perfeccion de glaç de la pensada pura descruscada de tota color e de tota calor. Aquel occitan literari eretat dau sègle XX es donc pas un mostre ni una galejada de notaris o de professors : es lo fruch d'una madurason lenta e segura, una aventura ont l'artifici a tengut una plaça contunhosa en tension amb la referéncia a la lenga parlada. E ara l'avèm a posita.

Per ne tornar au vocabulari erotic, nos fai campejar entre aqueles tres nivèls que son ara los de la lenga d'òc. E soi d'a fons en desacòrdi amb la critica totalament negativa de Pèire Pessamessa, tocant los dos lexicos que comentère aquí. E pense que lo gròs trabalh d'inventari de Pèire Pau e de Daidièr Alibeu, inevitablament imperfièch coma o es forçadament tot trabalh d'aquela mena, pòt vertadieirament rendre de servicis tras que requistes als usatgièrs de la lenga d'òc, escrivans compreses. Basta aguèsson un pauc de discerniment dins l'usatge que ne faràn. Tot lo vocabulari recampat i es pas, de segur, de bon emplegar. Done rason a 100% a Pèire Pessamessa que cau respiechar l'economia intèrna de la lenga e, de segur, la gradacion dels nivèls de lengatge que i a dedins. E aquò vau amb tota mena de metòde o de lexic, pas solament los dos pichonèls que ne parlam uòi. Malurosament es pas tan simple. Lo secret per aquò s'atròba dins ges de manual ni de diccionari.

August RAFANELL, *La ll.lusió occitana. La llengua dels catalans entre Espanya i França* (Epíleg de Robert Lafont), Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, n° 37), 2006, dos volums, 1542 p. (www.quadernscrema.com)

Aquí un obratge coma se'n publica gaire : dos volums, mai de mila cinc cents paginas polidament presentadas, amb tot un fum de documents illustratius en contraponch dau tèxt, una analisi precisa, detallada, menada tot de lòng amb clartat e rigor, e que pasmens se legís quasi coma un roman, de la primera a la darriera pagina, que l'autor, o ditz eu clarament, i a pas tant vougit desenvolopar una opinion, quina que siá, qu'expausar, dins tota sa complexitat e son detallh, leis endevenenças d'un moment lòng que toquèt çò que li diguèron sovent de " panoccitanisme ".

Coma rendre còmpte, aquò establit, d'aquela *ll.lusió occitana*, en quaquei paragrafs ? En afortissen primier qu'es aquí un pretzfach quasi impossible. E en apondent qu'es ai legeires, que lei fau desirar nombrós e apassionats, de i anar veire. E d'i passar lo temps necessari, tot lo temps.

Per faire brèu, dirai donc que l'August Rafanell, professor d'istòria de la lenga catalana a l'Universitat de Girona, nos convida a seguir, pas a pas, una aventura a l'encòp estranya e pasmens ben reala : la que s'es debanada, entre païs d'òc e païs catalans, de la segonda mitat dau sègle XIX a la primiera dau sègle XX. Dise entre païs, mai seriá mai just de precisar : entre quaqueis actors de çò que se pòt sonar, per comoditat, la renaissença occitana d'aqueu periòde, e d'autreis actors, de l'autra man dei Pirenèus, de çò que sonarem lo catalanisme. Sens oblidar, entre lei dos, aqueu territori " intermediari " (?) que li dison uèi sovent de Catalunya Nòrd, e que tot de lòng de son itinerari Rafanell tant aimà, amb rason a mon idèa, de lo sonar Rosselhon (ò puslèu Rosselló). Per de motius que son pas vertadierament explicitats dins son obratge, mai que sei legeires lei comprendràn sens dificultat, estent que representan una part, lateralà, mai pas sens importància, dau racònte d'aqua illusio que demòra lo centre de son prepaus.

Puslèu que d'ensajar de reconstituir lo fiu que corrís tot de lòng d'aqueu racònte, ne donarai lei divisions majoras, en mençonian leis intitulats dei capitòls - de capitòls largs e pauc nombrós - que laissan veire l'organizacion cronologica e tanben " dramaturgica " d'aquela istòria. Lo primier, d'introduccion, se ditz, d'un biais plutarcenc : " Vides paral.lels ". Remontant a l'epòca medievala, dessenna, a grandei cambadas, lo païsatge lingüistic e istoric que s'i van debanar lei grands moments d'aqueu rescòntre que d'unei lo dirián de mancat, e que d'autrei, e Rafanell bèu primier, lo mòstran puslèu impossible. La partença dau recit circonstanciat es fixada a l'an 1893. Seriá estat possible, e l'autor o reconeis, de remontar mai aut dins lo temps. Mai faliá ben causir un moment clau, e aqueste pòt èstre vist

coma lo que s'i nosan fòrtament leis elements essenciaus d'una peça que se deviá jogar pendent quasi un sègle, mai que lo critic causís d'arrestar son evocacion au periòde que se debana de 1934, que qualifica per aquò " d'any zero ", a 1954. Es a dire a un moment que lo processus descrich s'arrèsta, ò quasi. Lo catalanisme seguissent alara sei camins pròpris, sensa mai d'atencion a la referéncia occitana ; e l'occitanisme, de son costat, se trobat de mai en mai confrontat a una situacion de pèrda linguistica accelerada, sensa qu'una consciéncia culturala clara, coma que ne vire, venga se bastir fàcia a aquela situacion.

Dins l'entretemps, la peça se jòga, a l'entorn de la question centrala, que se pòt resumir ansin : serián, l'occitan e lo catalan, leis elements esparpalhats d'una soleta lenga, d'un solet idiòma ? Ò, au contrari, lei protagonistas ben desseparats de doas astradas que se son pogut creire embessonadas, mai qu'en realitat èran e demoreron ben desseparadas maugrat de semblanças fin finala " illusòrias " ? Aquò fins au moment que d'aquela desseparacion l'evidéncia se siá impausada objectivamente, coma que s'agache la question.

Entre çò que seriá donc l'acte primier d'aquela confrontacion e son acte ultim, Rafanell destria un periòde de " separacion per poders ", entre 1893 e 1914 ; puèi, progressivament, un moment nou, la guerra passada, qu'eu lo qualica de " catalan d'oc ", entre 1919 e 1930. Amb, entre 1930 e 1934, lo moment pus fòrt, lo, precisament, de " la il.lusió occitana ", que son apogeu foguèt pas que de quauqueis ans, abans, après 1934, son aflaquiment progressiu.

Lei personatges principaus d'aquela istòria, l'index final permet de lei destriar sens pena. De la man dels Catalans, Josep Aladern, Josep Maria Batista i Roca, Josep Carbonell i Gener, Joan Estelrich, Pompeu Fabra, J.V. Foix, Antoni Ghera, Joan Maragall, Manuel de Montoliu, Lluís Nicolau d'Olwer, Enric Prat de la Riba, Antonio Rovira i Virgili, Jacint Verdaguer. De la man deis " Occitans ", Loís Alibert, Pèire Azéma, Rogièr Barthe, Joan Bonnafous, Carles Camproux, Prospèr Estieu, Ismaèl Girard, Charles Maurras, Frederic Mistral, Antonin Perbosc, Josèp Salvat, Camil Soula. Cite pas que lei noms que se destacan clar d'una molonada d'autres, dins un ordre, lo de l'alfabet, qu'a de bòn laissa pas veire leis evolusions, nimai lei passatges d'una generacion a una autra deis actors concernits. Cadun, en legissen lo racònte d'August Rafanell, podrà seguir per lo menut lei rescòntres, lei polemicas ò lei moments d'acòrdi entre elei. I destriarà tanben, a tot lo mens per leis " Occitans ", e tot aquò à la gròssa, ben segur, que lei ròtles i èran pas totjorn atribuïts a de bòn, lei figuras tutelaras (Mistral, Maurras), leis obriers d'una lenga occitana que voudriá faire son jòc d'egalitat amb la catalana (Perbosc, Estieu, Alibert, Barthe, Camproux), e mai leis " ideològs " (Bonnafous, Girard, Soula, Azéma, Salvat).

Dins aquela reconstitucion d'una aventura intellectuala pauc comuna, cada detalh tròba son interès. Ne'n retendrem,

d'un biais arbitrari, l'inegalitat fonsa de representativitat de la quasi totalitat dei actors, quins que sián, entre lo costat catalan, en camin de bastison a l'encòp ideologica, linguistica e politica, e lo costat " occitan " (emplegue lei verguetas per sotolinhar la diferéncia de representativitat, justament, entre lei dos adjectius), tot pastat d'amatorisme (lei Catalans i escapavan pas nimai) e mai que mai de marginalitat. Lo primier, clarament, servís de modèl au segond, que, sovent, ne'n comprehen pas lei reirefons, e ne'n vei nimai pas leis enjòcs e leis estrategias. L'il.lusió occitana, dins la mesa en scèna prepausada per Rafanell, es dobla, sens ges de doble. Es lo fach dei Catalans, bèu primier, qu'es per elei e dins son context istoric que l'enquèsta es estada concebuda e redigida. Met en relèu, de son costat, leis ambiguïtats nombrosas, lei malentenduts, que son estats quasi de lònga au còr de son interès per la referéncia occitana, a l'encòp tan pròcha e pasmens tant alunhada. Tant estrangiera fin finala. Mai aquela illusion contada e explicada, de l'autre costat dau mirau d'aquel " panoccitanisme " inagatable, foguèt tanben lo fach de sei protagonistas de la part occitana, que bastissián, a l'imatge de seis interlocutors de l'autra man de la frontieria (nencion multipla e sovent contradictòria : linguistica, politica...), una lenga somiada, una reconstitucion de lenga, que sei ligams amb lei realitats dau moment ne'n finissián pas de se desfaire ò, puslèu, de se pas jamai téisser a l'auçada d'aqueu sòmi, d'aquela illusion. Doas illusions parallèlas, donc, que son objècte lo trobavan dins una situacion que se podiá semblar mai ò mens, aquò rai, mai que d'un autre costat caminavan sus dos camins parallèls, e per aquò incapables de se rejónher a un moment donat dau temps istoric...

Lo mot que servís de fiu a l'enquèsta d'August Rafanell, lo vese ieu en ligam dirècta amb lo títol dau libre de 1954 (data importanta, o avèm vist) de Robèrt Lafont, que Rafanell li fisèt d'escriure l'epíleg d'aquela enquèsta : *Mistral ou l'illusion*. Lafont, dins sa biografia mistralenca, metiá mai ò mens en evidéncia lo biais que l'autor de *Mirèio*, pauc a cha pauc, s'era destacat dau cors istoric dei causas per s'anar refugiar dins un temps autre, aparat dei atacs de l'Istòria e dei realitats umanas, tan duras e tan decebentas. En fons d'aqueu retrach mistralenc, s'i legissià tanben l'idèa d'una necessitat de tornar a la realitat, per l'afrontar e, tant coma se podiá esperar, de la cambiar. L'epilòg lafontenc dau libre catalan val aprobadon dei resultas, en conformitat amb lei fachs istorics, de la recèrca de Rafanell. Mai pas, de segur, de la part especificament occitana d'aquela illusion. Una part qu'a mon idèa, pasmens, lo libre dins son entier quita pas de ne mostrar leis aspèctes que lei podriam dire de doblament illusòris. L'analista de Catalonha, o fai saber d'intraida, s'es pas donat per tòca d'aparar quin partit que siá dins l'aventura intellectuala e humana que nos conta. Pòrta lei peças d'un dorsier complex e ric a la vista de totei, e son racònte, circonstanciat e rasonat, suffs a son intelligibilitat. E la dobla illu-

sion occitana, dins sei rapòrts amb l'illusion catalana que l'a fach nàisser e se desenvolopar, representa per el una part majora d'aqueu dossier.

Me siáu acontentat aicí de presentar per lei legeires d'Òc aqueu libre tant interessant sens parlar dau detalh de son contengut, tant es complex e ric, o torne dire. Ai pas nimai ensajat d'anar còntra tala ò tala deis afirmacions ò deis interpretacions que se'n pòdon deduire, coma ai pas ensajat de criticar sa documentacion, abondosa e impressionanta., o faràn benlèu. Se deu desirar solament que d'autrei, mai competents que ieu sus aquelei questions de l'istòria dau rescòntre occitano-catalan dei sègles XIX e XX, o fagan, per noirir una eventuala discussion, a mai d'un nivèu, de tot çò que l'obratge de Rafanell nòs pòrta.

felip gardy

novèlas

* Las edicions Letras d'òc
venon de far paréisser en edicion bilingüa
un recuèlh de sonets bíblics de Joan Larzac titolat
Ai tres òmes a taula, a miègjorn.

Cada poëma es accompanhat d'una gravadura
tirada d'una edicion
de l'*Histoire du Vieux et du Nouveau Testament*
pel Sieur de Royaumont (Saint-Brieuc, 1802).

La meditacion " crosada "
de l'Ancian e del Novèl Testament,
a l'encòp ancorada dins lo temps que sèm
e totjorn virada cap a l'etèrne,
nos val aicí una vertadièra cima poètica.

E lo suènh aportat a la version francesa
fai rampèl de longa a la fòrça del tèxte occitan.
Lo recuèlh còsta 14 euros e se pòt comandar a
Letras d'òc, Bât. Poitou - Rés. La Palmeraie
226, avenue de Saint-Exupéry
F-31400 Toulouse ,
o : letras.doc@wanadoo.fr

* Totjorn a las meteissas edicions Letras d'òc
pareisson las *Cançons e autas òbras bearnesas*
de Xavièr Navarròt, lo poëta d'Auloron.
Una bona ocasion de tornar legir o de descobrir
aquelha òbra que, al-delai del vam
de Béranger e de la " tocada desporrinenca " (Camelat),

rebat la vida-vidanta bearnesa
e l'ideal republican de l'autor
d'un biais mai que mai convenceire.

Cal notar qu'aquela edicion alestita per Joan Eygun
clau lo *Dialògue entre Mossur Matèu,*
l'elector, e Jan de Minja-quan-n'as lo bohèmi, qu'era pas jamai estat
editat dempuèi mai d'un siècle.
L'obratge es en venta a las edicions
Letras d'òc
a l'adreiça çai-sus.
Prètz : 20 euros.

* Après una tròp longa pausa,
Los Faissets de la Talhada respelisson
e publican *Vermut talhat*, de Jaumes Privat.
Jos una coberta originala als gredons de colors
un fascicle a l'encòp umil e somptuos,
tirat a 48 exemplaris sus polit papièr,
amb un jòc fonsal
entre lo tèxte occitan (amb de brigalhs de catalan) -
en resson " a les paraules nuades "
d'Anna Hernández-Turné -

e las fotòs centralas qu'alàndan
e a l'encòp ancoran lo dire.
Aquel dire essencial, " a l'espèra del dire ", quand
" un nos d'abséncia
liga
lo desparlar de l'agach ".
Vermut talhat se pòt comandar
acompanhat d'un chèc de 30 Euros (franc de pòrt)
a Jaumes Privat,
Archimidous 12, Panorama Pallinis,
15351 Pallini (Grèce).

* Perdequé donc França refusa de ratificar la Carta europea
de las lengas regionalas o minoritàrias
que pr'aquò la signèt lo 7 de mai de 1999 ?
L'obratge *De la crispation à la conciliation ?*
*Contributions pour la ratification de la Charte européenne
des langues régionales ou minoritaires par la France*
assaja d'efièit de respondre a la question
mas sustot de far avançar los afars,
per tal d'anar cap a un despassament
de la situacion actuala. Aquel libre ven tot bèl juste d'espelir
dins la collecció
*"Quaderni di linguistica e linguaggi specialistici dell'Università di
Teramo"*,
ambe las contribucions de Giovanni Agresti -
mèstre d'òbra de l'ensemble -, Fernand de Varennes, Robèrt
Lafont, Katalyn Ortutay.

* Las edicions Pagès, de Lhèida,
venon de publicar la prumièra *Gramatica aranesa*.
Es deguda a Aitor Carrera, doctor en filologia catalana per
una tèsi suls parlars gascons de la Val d'Aran
e de las zònas comengesas vesinas, professor de lenga e lin-
güistica occitanas a l'Universitat de Lhèida,
membre de la seccion de lingüistica de
l'Institut d'Estudis Aranesi. Aquesta gramatica
se vòl a l'encòp utila als especialistas e als que ne son pas,
als lingüistas coma als simples curioses
que s'interessan a l'aranés. Es escrita d'un
cap a l'autre dins la modalitat aranesa de la lenga.
La comanda deu èstre adreiçada a :
Pagès editors, Carrer Sant Salvador, 8 E-25005
Lhèida (Espagne-Catalunya). Lo prètz es de 20 euròs (man-
dadís a ajustar).
La formula contra remborsament es possibla. Tel (0034) 973
23 66 11.



REVISTA DE LAS LETRAS E DE LA PENSADA OCCITANA

creada en 1923
per Ismaël Girard

President d'onor :
Pau Castelà

Direccion e Abonaments :
Centre Regionau de Documentacion Occitana
B.P. 27 - 06371 Mouans-Sartoux Cedex
Tel.: 04 92 92 47 24 - Fax : 04 92 92 47 26 -
e-mail : migourdon@aol.com

Mandatz totes manescrichs a
Joan-Pèire Tardiou, As Capels, Route de Bias - 47440 Casseneuil -
Tel.: 05 53 70 50 62 e-mail : jptardiou@orange.fr
Jaumes Privat : e-mail : jaumes@otenet.gr

Consell de Redaccion

Directriz : Maria-Loïsa Gourdon
Redactors : Joan-Pèire Tardiou e Jep Gouzy (Catalunya)
Membres : Felip Angelau - Jacmes Astor - Franc Bardòu - Sergi
Bec - Joan-Frederic Brun - Joan-Pau Creissac - Dominica
Decomps - Renat Duran - Vincent Forniau - Felip Gardy - Rotlan
Garrigues - Dòna Ismaël Girard - Joan-Francés Mariot - Bernat
Molinier - Jòrdi Passerat - Francés Pic - Jaumes Privat - Alem
Surre-García - Pèire Venzac - Florian Vernet - Ana Viguer.

maqueta : Jaumes Privat

Abonament als quatre quaserns de l'an
França : 25 €
Estudiants : 18 € (sus justificatiu)
Forestier : 31 € - D'ajuda : 60 € -
Lo numerò : 7 €, lo numerò doble : 12 €
I.S.S.N. 1169-2332

Publié avec le concours
du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, du Conseil Régional d'Aquitaine
et du Conseil Général du Tarn et Garonne